
SATURDAY.

Shown above are the 10 successful candidates in the home hygiene examination who were presented with certificates last Thursda week. Left to right they are: Julius Phiri. Phillip Scocko, Jacob Histo. for are Mathiatia, Elias Mbanjwa, Joseph Ngoyi, Jacob Mochalibane. Stanley Mokathu. Arthur Fula, James Mbatile.

FEBRUARY 17, 1951





Letter of

4546650466666666666666666

lay I, as one of the readers and porters of your paper sugit that a cross-word puzzle in this be phroduced in The ntu World. It is my sincere better that such a puzzle, arranged an experienced person, and having of the control of t

the week

Ingwenyama yamaswazi ifike nebandla

the Native Affairs Department.

Ingwenyama yamaSwazi uSo bhuza II, O.B.E., C.B.E: ufike la pha eGoli ngoMgqibelo ekusoni mhlaka February 10, Uhamba nge zinqola ezimbili enyelenyele ka nye nebhasi entsha okuzwakala ukuthi isanda kuthengwa eThekwi ni.

Death of member of Bantu World

We deeply regret to report the death of Mr W. J. Long, a European member of the Bantu World staff for the past 17 years. To his wife and children and relatives we extend our most sincere sympathy in their great loss.

During World War II, Mr. Long saw active service with the artil lery and was one of the few men who, on their own initiative escaped from Tobruk. Mr. Long enlisted as a gunner and rose to the rank of

Mr. Long had a keen sense of duty and his energy and enthusiasm inspired all those who worked with him. Throughout his many years with us he faithfully served the advancement of the African

Moroka, Kahn, Dadoo want protest days

A resolution urging that "Days of Protest" against the government's proposal to remove Coloured voters from the common roll be held from March 20 was adopted at a conference of the reviewed by the committee elected considered undesirable, or which "Franchise Action Committee" in Cape Town on Sunday.

About 85 delegates representing for tabling before parliament. The committee hopes to meet conference resolutions of the organisations—mostly non- this session. European-attended the conference and the speakers included Mr. Sam Kubn, M.P., Mr. Fred Carneson, M.P.C., Dr. Y. M. Dadoo, Dr. J. S. Moroka, President-General of the African National Congress, and Mr. S. M. Rahim, National President of the African Peoples Organisation.

The conference elected an executive committee to organise protest meeting mass demonstrations, and to call on every in-dividual to tax himself a minimum of 1s, a week for a Franchise Action Committee Fighting Fund."

It appealed to "The Peoples of Africa" to observe every Monday from March 5 as "Self-Sacrifice"
day in which to give up at least one luxury item and to contribute to the fund.

Above is the original picture of the match used for our find-the-ball competition in which readers were asked to locate the position of the ball which was purposely blacked out. Reader David Hlabangwane, of Pieter-maritzburg, whose pinpoint was near est the ball wins the prize of one guinea. The next find-the-ball competition will be published shortly.

Sigodlo, ekhona noMntanenkosi Mnengwase udadewabo wayo Igwenyama nowaziwayo phakathi comuzi wase Goli ngoba phela uke vahlala isithuba eside lapha efudela umsebenzi wokuthunga; u-

Mnz. R. S. Sibandze oYiso leNko-k, amaKhosazana, Mntanenkos

Magongo kanye neBandla, NgoMs mbuluko kusihlwa khoa eSigodlweni sase Scfaya l ph: Nkosi ingenise khona, kufike a paholi bakaNgwane eGoli ilaphe neNduna G. G. Nkosi, ebambelo ngwenysma lapha feNyonyana anye neSigungu sayo. Ubekhona Mnz. P. S. Tshabalala okunguena oqaphele umuzi weNgwenyana eSofaya.

Ingwenyama izivakashele lapha zohlala isonto lonke ize ihambo golwes Bili oluzayo. Kuzoth ke bese iphuthuma ekhaya ukuba yolungisa ukubonana noMbal vezeNhlalakahle of ke kuleli ngoa ehambele amazwe aphansi k -Mbuso evela phesheya eNgilandi. UMntanenkosi Mnengwase Juana usibikele ukuthi uke waphatheka kabi ngezipsuku ezingaphambili. Umusa kuMntanenkosi kanye pomusa wokwemuke a izihambi yi-

Thirty-two amendments to the

Natives (Urban Areas) Consolida-

tion Act of 1945 were last Sunday

lokhu usenjalo.

Mr. Thema's home burgled

The home of Mr. R. V. SelopeThema at Orlando West, was
broken into on Monday in broad
daylight in the absence of members of Mr. Thema's family
Thieves entered through the
window and stole a number of
women's clothing and Mr.
Thema's suit. The total value of
the stolen property is estimated
at £200. The matter has been
taken up with the Orlando
branch of the S.A. Police.

Advisory Boards Congress fear bill,

by the Location Advisory Boards' might be the cause of strife and

nesburg and those amendments drawn up by the secretary, and

examined the Amending Bill due areas, were given special attention. to

TFUNERAL

AFRICANS FROM VARIOUS QUARTERS THROUGHOUT THE COUNTRY, AND REPRE-SENTING ALL WALKS OF LIFE, THRONGED IN LARGE NUMBERS TO THE FUNERAL OF STEPHEN MAPUTLE MPHAHLELE, LATE SUPERVISOR OF SCHOOLS IN THE TRANSVAAL, WHO DIED LAST WEEK IN HOSPITAL AT THE AGE OF 70.

He was laid to rest at Croesus Cemetery, Johannesburg, last

Prior to the committai at Croea service was held in the ophiatown Methodist Church which, in spite of its great seating apacity, accommodated only a branch are calling a mammoth conraction of the large crowd which ference at Payneville Township, to and come to pay their last respects o the deceased.

Saturday afternoon.

Rev. E. E. Kumalo, resident Methodist Minister, lead the devoone of "O God Our Help," "Rock last year. If Ages" and "Crimon" by the Johannesburg Bantu High School choir conducted by Mr. R. K. Lewale, contributed to the solemnity of the service; many people wept.

gabotse Mokgaga, "Sepela neaning "Go in peace, Mokgaga," Congress in accordance with the speakers at this service. Mr. Theo at heart, to attend this conference on March 31, 1951. Congress in accordance with the Transvaal African schools and life Congress of South Africa when it hardship to Africans in the urban According to a reply given ong friend and colleague of the eccased, said that when Mr. Mphahlele was elevated to the again on Wednesday, February 21 Congress the Native Affairs The Committee met in Johan to approve the memorandum being Department had invited Congress to "give a lead by framing

suggestions for the Department's day, there are 35. consideration of the more administrative and executive powers" which it Advisory Recalling the past, Mr. Twala executive referred to hazards and hardships Advisory of travel which the deceased and committee himself had experienced in little suggestions in the premoranium (search of insignment and to order bryown starts of the country in being drawn un für presentation to schools.

The Board's Secretary. Mr. H. hiele played in a hard struggle for Mehlomakulu, has been instructed the African teacher, the battle he but up to advance the education to write to Dr. W. W. M. Eiselen.

The attendance at Sunday's com- Mphablele; he taught us to lead to The Bantu World. mittee meeting was good, and this useful lives. As a teacher, he loved although no copies of the Bill were the children, and as an official, available for distribution before never was a man more fitted for his job in handling children and grown ups, to all of whom he was just and fair," Mr. Twala said.

Addressing the teachers, Mr. Twala reminded them of the un- People's Party proved easy winners completed fight the deceased had in the Gold Coast election, winning put up for a former colleague, the 34 of the 38 elected seats. Dr. Kwame by the presence of the famous late Mr. T. P. Mathabathe, for whom he had sought nousies whom he had sought pension by far the largest number of votes, seven trophies at Bloomfontein righ's. "Today this fight must now Dr. Nkramah, who had been serving last year. be organised for 'Unc'e Eteve' as a two-year sentence for sedition, was A full percommune of the Einteddwell," he said.

ness of the deceased in the sphere of education. Some people, he said, made the mistake to associate greatness with politics only.

"Greatness is in all walks of life -in church as preachers; in schools as teachers, in journalism, poetry and the like," said Mr. Thema. adding that the deceased had also taught the lesson that greatness lay also in humility.

Others; who paid tribute were Mr. Alfred Maqubela. Vice-President of the Transvaal African Teachers' Association on behalf of all teachers; Mr. C. A. McDonald, Inspector of Schools, on behalf of the Transvaal Education Depart-

As the coffin containing the remains of the deceased passed from the main entrance to the hearse outside, a choir which lined the path sang in solemn strain the magnificat.

is at the General Hospital, Johan- hospital where he looks after his chupe Phatudl. Mr. Thema Phatudi: Germiston Public Secondary School; Krugersdorp Methodist school staff and children; African Supervisors of schools; Sophiatown and Western Native Township school principals; Jabavu Community School staff and pupils; Unted Nations troops in central West Rand Circuit Inspector of Korea have - fallen back to new Education and Administration

> Telegrams were sent by Mooki Memorial school staff; O. Segooa, Orlando high school principal taff and students, M. Madiba; N. Itombella and son; Staniey Khali; M. Twala; Germiston Methodist School: Nigel secondary school

TvI A.N.C. members plan

National-minded members of the big conference

ecretaries of the interim com-

"After events and certain imference," says the letter,

"The policy of Congress as a clarify the position of the organi- national body is (a); to build the sation in this province, and also to Africans in all spheres of lifecounter certain developments in namely, commercially, politically, Congress, resulting from meetings socially and industrially. This can Methodist Minister, lead the devo congress, teaching and November only be done if we are a united nation. (b) The intention of the A circular letter issued by Mr | pioneers of this movement was to terim committee, Messrs K. B. R. make Congress a purely national Mosinyi and A. M. Kumalo, joint movement without any foreign ideologies and domination:

mittee, invites all chiefs, ministers | The statement makes clear that of religion, teachers and Africans ex-members of the Communist was the theme of tributes paid by who have the welfare of the nation Party or any international organi-

In an interview, Mr. Kumalo portant developments within the said the national-minded Congress. ranks of the African National members in this province were Transvaal Education inspectorial Congress, and arising particularly disappointed with the way the branch' 20 years ago, there were from conferences held in October National Executive of the organisa then four holding this position. To- and November 1950, we are calling tion had carried out its duties. The all nationally-minded national-minded section of the or-Africans to rally to this conference," says the letter, ganisation was not prepared to be led by the present office-bearers.

He told of the part Mr. Mpha- Provincial Bantu National Essedd

Gold Coast

The extreme nationalist Convention

ing him to make arrangements "Those of us who knew him should be thankful to Almighty Minister either on March 5, 6 or 7.

The attendance at Savetack and prople from the eisteddfod, in a statement sent provinces comprising the Union of the attendance at Savetack and prople from the eisteddfod, in a statement sent provinces comprising the Union of the attendance at Savetack and prople from the eisteddfod, in a statement sent provinces comprising the Union of the attendance at Savetack and prople from the eisteddfod, in a statement sent provinces comprising the Union of the attendance at Savetack and prople from the eisteddfod, in a statement sent provinces comprising the Union of the attendance at Savetack and prople from the eigenful sent and p biggest event ever witnessed in the Basutoland capital.

As the Maseru ball connot ill at end the national eisteddfind the ast day of the event, Merch 21 will be run in the Basutoland National Chambers.

Eighlights of the eisteddfod will

Deeply touched, Councillor R. V. Selope Thema testified to the greature and singing.

A full programme of the Einteddfold will appear in the next issue with shouting and singing.

A full programme of the Einteddfold will appear in the next issue of the deceased in the next issue with shouting and singing.

THE FORMATION OF A NEW BOXING

(By Ambition Brown) The boxing fans are blessed by the

formation of a new boxing association trict Non-European Amateur Boxing stration of boxing in the Transvaal. Association, This new body has been forsee a world of progress. This is are brighter prospects of even sendgiven birth to by the mother body the undoubtedly the ideal way of syste-Transvaal Non-European Amateur Boxing Association.

boxers of no mean talent in the pugi-

has always distinguished itrelf; records speak for themselves. Lots of action, tearing of gloves and canvas RAHA to meet kissing is expected in the 1951 fistic cuffs, due to the determination and

power behind the blows A new era has therefore "rawned in

Mr. Masipha's mother dies

About 500 people attended the funeral of Mrs. Masipha, mother of Mr. B. M. Masipha, B.A., principal of the Swedish Mission School, sation. Roodepoort last Sunday.

tribe, she died at Orlando after a home for the aged. short illness. The service was conducted by Rev. Letswalo. Among Ramokgopa. Through the columns of the Bantu World Mr. B. Masipha conveys his sincere thanks to all those who attended the funeral and helped by contributions towards funeral expenses.

The following correction has been received from the Secretary of the South African Bantu Cricket Board, Mr. D. M. Denalane: The captain for the South African representative team is not F. Roro as appeared in a recent issue of The Bantu World, but S. Voss according to the decision made by the selectors. the mourners were Chief T.

matising and administering toxing in the suggested nomencienture.

First we have the boxing clubs. In the world if fistians, this district pean Amateur Boxing Association,

on Saturday

Street, Sophiatown on Saturday ed. February 17, commencing at 2 p.m.

Dr. A. W. Hoernie, Mr. R. V. Selope Thema and Rev. A. W. Blaxall have been invited to speak at this meeting, says Mr. J. Mbuli, secretary of the organi-

The association aims at organising Africans to help themselves, An aunt of Chief T. Ramokgopa of Zoekmekaar, of the Batlokoa their chief am being to build a

CORRECTION

broom before. It has set the pace for other provinces. There is a great need that a South African Board be formed as a co-ordinating and supreme boxing government. With this in view, there ing or clamouring for a representative side in the future Olympic games.

The already formed Johannesburg developing and raking up all the They re-group themselves and form and District Non-European Amateur latent and fallow boying material in district associations. The district asso- Boxing Association is taking a step this district. It is comparatively the biggest District with scores of keen cial association. And the four pro- district championships. The winners in vinces combine and form what could the forth-coming championships shall be called the South African Non-Euro- be declared champions and title holders in the Johannesburg and dis-The Transvaal has already used the trict area. These will in turn represent the district in the coming Transvaul Non-European Amateur Boxing Championships.

A warming up tournament is arranged for either March 17, or 24 at A general meeting of the Real the Bantu Men's Social Centre. This anational newspaper each the annals of smales boxing. We can. African Helping Association will will probably be an open tournament. be held at the D.R.C. hall, Meyer A definite date will soon be announce-

Important notice to our readers

the meeting.

also with a view to the preparation

of a statement for the Boards'

Boards envisore to the

the Minister of Native Affairs.

Each week many of our readers are disappointed because their news has been squeezed out. For this reason we are striving hard to bring the day nearer when the Bantu World will be pub-Stished twice a week.

To reach this goal we need I the help of every reader. First, please make it your business to introduce The Bantu World ! to one new reader each week. Secondly, please write to us to say whether you will yourself support two issues of our week.

Please act now. annotes consistent and a second

Sophiatown mishap: Father The latest information on the condition, of Father Trelawney Ross, C.R. of Church of Christ the

King, Sophiatown, who was in Newclare where he is seen every were the Principal, staff and nesburg.

The Sophiatown mission dislosed these facts to a Bantu World representative on Tuesday morning.

To many people of various de nominations, Fr. Ross is well known both in Sophiatown and

jured on Sunday morning when morning and afternoon eyeling to scholars of Crown Mines Methoknocked down by a bolting horse, and from church services, He is a dist school; Mr. and Mrs. E. J. regular visitor to the Coronation Phago; Miss M. Chuene, Mr. Ma-

defence lines under heavy counter- Organiser. attack by Chinese and North Korean forces. The massive Comwu, vice-chairman; Mr. L. T. Ma- the United States Eighth Army at the Assembly Hall, Jubilee mined to waste no time but go ahead with the preparation of the January 30. This meeting was it is the desire of Nkwanca, assistant; Miss H. www. vice-chairman; Mr. L. T. Mathe United States Eighth Army back more than 15 miles and, Nkwanca, assistant; Miss H.

Round the Town



PLAIN' OR

CORKTIPPED IN 10's, 20's, AND 50's.

its annual general meeting

AFRICA DER ST AN

Johannesburg Bantu Music Festival holds The Johannesburg Bantu Musical Festival Committee held its annual general meeting P. Tutu, vice-presidents; Mr. J. G. Korean forces. The massive Communist counter-offensive, launched a few nights ago, has now pushed

attended by representatives of the committee to give competitors Palmer, recording-secretary; Mr. D.

Executive Committee is deter- Messrs C. B. Nolutshungu and J. Nhlapo is co-publicity manager. offensive." - S.A.R.A.

attended by representatives of the communication of this year's music festival season.

According to information supplied to the Bantu World, the supplied to the supplie

spokesman, is now threatening the staff and students, Z. Mahlangu; online central front.

T. P. Mphahlele; M. Matsobane;

ORLANDO: Modiro wa Kopa- Lichere Virginia. Ebile Jenyalo la no ya Bakgetla o nise o iswela sejcalejoale hoo rona ba maoba re le Bakgatla ka bophara. Morago re thabile ho bona bohato ba ga pitso e ligolo e e nung e nnetse isocio pele motseng oa rona. cw. Lidy Selborne, Pretoria ka la 'Ngoanana o ne a apere mose o

ber 1950, pitsa e ne e ritse kwa ga pele: (Flower Girls). Mr. S. M Tsaku, mme le ge dibui Baetsana e le matichere bo ma- Mrs. Dohmeier e ne e le Nurse a monate o neng o binoa ke Church pano (Mr. S. M. S. Rakumakoe) o bang mme Baksatla botihe ha ba neng ba le teng, oa itumela gagolo tlhalosetswa se "Kopano ya akgatla" e leng sona. Botihe ba

Mickgolia, W. Mokonyane, J. P. Thakong. Modise le A. Botolo, Bahumagadi Maponyane le E. M. Kotu.

Masogana a kgethilweng go disa tsamaya pila ka £14-5-54d. modiro ke a mahitso a-M. T. Morihabane, E. Makgoke, J. M. Maubane, J. R. Lehobye le A. R.

Kwa Orlando ka Sontaga, 21 ka bontsi. January 1951, go ne go le pitso e nngwe gape ya Bakgatla, mme e le kwa ga Mokgomana Marcus Manhane. Pitso e ne e lokisitswe ke Mookamedi wa Kopano (Mr. S. D. Motsepe) le dithwe tsa Khuduthamaga tse di agileng kwa Orlando-bo S. M. Moema. wa Kopano (Mr. Rakumakoe) le Bakgatla ba ne ba tlile ka bontsi bo bo thabisang, mme ba thalosetswa ka botlalo se "Kopano ya Bakgatla" e leng sona.

Bactapele ba Kopano ba dirile podire o mogolo thata, mme kwa bolelong ba pitso e, ga kgethwa banna ha mabtiso a go tlhokomela modire me matseng of he wa-Orlando-Batlotlegi L. D. Phetoe, P. J. Mushi, J. R. Maubane, L. M. Montoedi. A. M. Koloane, P. S. Mothamme, D. M. Ramitloa, C. M. Ramasodi, D. R. Modiha, le O. sentle gore go thopilwe banna tota go disa mediro wa Bakgatla. Re leboga rre Mokgomana Maubane bakeng sa tulo e a neng a e adimile Baksatla. Le go wena ra-"Le ka moso Mokgaila." -S. M. Rakumakwa

SELSBRON

LIGHTEN

YOUR

SKIN

WITH

THE

jar (Blue Labols).

fa go kgotlhisang baetapele fleng ra sala rese re maketse; empa

Kwa Pimville ka la 10 Decem- ba e teletse monyali le monyaluoa

tse di neng di lebeletwe go tla go lumahatsana Khothule (Oden- thusa thata mo tirong e, gape e ne choir.-Oa Teng. bolela le Bakgatla di ne tsa sitwa danlsrust) Seleoane (Kimberley) ka lebaka la tse di tlileng di sa Benghali Rapulana (Odendaalsrus) e le motsamasi wa Sunday School letelwa, fela Mokwaledi wa Ko- Mokuoane (Harrismith) le ba le mo eletsi o mogolo mo dikopa-

Mantsibuea ea e ba kamohelo gong. mohlolo ntho e galoang ho bonoa haeso mona. Che, ruri 'ke tsoelopele.-Oa Teng.

to thokomela modino wa MABIESKRAAL: Erile kgwedi wa Middelburg, I. Ramaube wa Balloon ka chelete ea gagoe, Gape moo e a fentsego ka gona. I. M. Maubane, E. Makgoke, O. R. medisa moruti wa Ma-Wesele, leng phitlhong e. Tsoku, J. M. Modise, M. T. Mo- moruti Mokhele o a fudugetseng dhabane, J.-R. Lehobye, A. R. kwa Rustenburg, a tswa gona mo

J. J. Maubune, M. O. Tsoku, R. M. supa lerato le boitumelo ba baManonyane le E. M. Kotu.

Tihako bane ba raya moruti bare

Re ne ra ya pi

maarona mohumagadi M. Mabe ale ka bontsi. mafolofolo mo gare ga kokoano eo, Makatotla. Ditebogo tsa rana di ga lebogelwa mafolofolo a bo molebisa go ba ga Mr. Tsoku, mme ruti Tawana wa Bantu Methodist Church. Go ne gole teng baruti ka oontsi Megokane ya bana, le batho

pila ka buka ya Baroma kgaolo golo mona Bathanie, seo re ne re tsimong ea hae Gaudeng. -Mishack S. Modisane ngwaga,-Sol. W. Mahuma.

Litumelisong tsa hae ho ne ho le ontho ba bangata ho se nang palo mane kerekeng ea Fora.

Ebile lejoale basa khotsa ba bang, ga mo konspective ga monate.

TAHLEHELO le ba bang ka thooko.

he soe haholo hobane e ne e bile Re bona Mr. J. Modibedi a fu-Motseng le Kerekeng re lahleise joule ka mekotla ea ho A a tswelela Ma-Afrika. le tse ling .- Oa Teng

bitsoang John Senyane en g leng Bethanie re latthegetsue thata,

burg ka di 11.

e le motsamaisi wa Sunday School nong tsa merapelo le mo phuthe-

thanie Makolokwe le Boseba, Mateachere S. W. Mahuma, L. Ma- sechaba sa gagoe.

sen jaaka Rra wa rona.

Bennet Kehumile a sa le mo gae. lika.

Lerato le lekakang le bonoeng A. Mongatsi le Miss C. Monyatsi, ka matsoho ka li khafa. Ea ba ba baeti ba neng ba nlaha bo Dorothea Molete, yo o ileng a folo-Tweeling Edenville letse ling ga mo Konopo. Ba re ba ne ba e-

Libui tsamaisong ea litumeliso Erile ka morago ga New Year, kola, 1951; ho bile monate oa li- Frankfort, moo re hopolang hore pal. e bile ba latelang! Mong. C. P. banna ba motse baya go lema nots'i. Ha hana ha lea rapa, pa o tla amoheloa ka thabo, 'me a ruStrydom, W. C. Langeveldt, A. E. tshimo ya kgosi. Dipane di ne di subuhlellana Baitimi.

Ha tlohoa tlung ea mofu ho ea agoe "kereke ea Sethsaba" le rite lentsoe la 'Mopi oa rona.

Kerekeng ea Wesele e toropong leng ka di 16 December 1934 koa Langeveldt le Mong. S. M. Le- feta lekgolo. Ka nako e khutshwa-Ekete pula e ka e nela.

o le monna oa Advisory Board dugetse kwa bentlileng a ncha kadimpho e bile 417-0-0 kantle hi, fa Leguthwapung, E e mo gae e Din le tso ileng tsa blaha ka tshotswe ke Mr. Jacob Matsheka

-A. Monyatsi

O ne a syaloa ke mora oa ntate Dohmeier le la Inspector Jansen yotlhe kaga lefu la Rraetsho ea bona.

David Senvane oa Mangaung ea rona Bakwena ba Mogopa mone Tomas Raleseba Sefike, ka la 23 Rona Pool of Bethesda No. 44, re January, Tshuane.

nna palo ea makgolo a mabedi le

Bapaki ba gagoe ditherong ke ba lleng bala Raporoto, Rev. Kruger: Buka Luka 8-4-16; -Moses M. Lekile. Rre J. Modibane: Buka Johanne matlhano.-J. M. Maimane.

ke 'ma rona, Sara Lechoko oa kere-

lilemo tse 53.-P. Z. Nteo.

THEKISO PRETORIA KA BA HA

FLECK & VON ZIEGLER (EDMS) BPK.

Wallmannsthal Lirapeng Tsa Temo

Ka taelo e tletseng ea Liakhente tsa Lefa la Mofu I. Mocketsi re tla rekisa lefa leo ka fantisi mane Wallmannsthal: WALLMANNSTHAL,

KA LABONE, HLAKOLA 22 KA NAKO LE HORA EA 3 P.M. Sebaka seo se tla rekisoa ke sa Holding 328 Wallmannsthal eterekeng sa Pretoria, se boholo ba 3,1250 morgen.

HA U BATLA HO TSEBA TSE NGATA IKOPANYE LE

BAREKISI, FLECK & VON ZIECLER (EDMS) BPK. MEMBERS I.E.A.A. (S.A.)

351 Paul Kruger Street,

PRETORIA.

kolobetsoa bana ba bangata,

Har'a tsohle ra leboha 'mino

Petros yewele ea lulang Sekororo thomago ka gona baneng. le hlahile ka li 30 January a bolokoa ka li 31. Petros Lewele e be thusha kulu Kgoshi Mantjana le

huma, G. W. Poho, D. Mampane Ke monna ea agileng kereke ea se se sa tsena mmushong.

Go ne ga nna bojelo go bona teachere a tikologo ya Rustenburg le moshomong oa Molimo.— A. Sehlabelo sa Mmisa o mogolo Thema.

va bo 12: 6-17. Manno a gagwe solofetse gore ka thuso ya Mo- Ke ne ke fihle Harrismith ka Baeta-pele ba C.A.U. bae ba ilemoruti Mokhele a ntswe ke moruti Lechuti, ene o tihaga Orlando tihatihobi se tila simoliwa mono- lilemo tse 8. Hoa bonala hore ke Modula-setulo, Mor. W. J. Gume-

o. d. Lesotang to S. I. Hampeta; ga Morena S. M. Makgatho e

ta; ga Morena S. M. Makgatho e a rona oa Mamafubelu re tahle- na a boile, ka jaanong Keresemose baka. "Tsoha retlilo etsa thapelo, long e kholo ka ho fetisisa. Ka le New Year di fetile. Ba ba boe- tlo ka kerekeng." Ea re ke tsoha li 14 Pherekhong re ne re le litu-melisong tsa Moevangeli S. H. siemang, Beauty Letsapa, M. Ma-Sents'o ea bitsitsoeng ke phutheho Baved Geref Sen. Kerk ea Cape koloka le ba bangwe. Re bona Mr. Ezekiel Msimanga le Amos Ma-

Thapelo ea hoseng hoo nkeke ka dwaba. Ba ba kileng ba gaolela fa e lebala bophelong bohle baka. Khing (Ventersdorp) ke ba ga Mr. Ra tsoha thapelong ra tsoarana mith.Rev. J. J. Lepaje:

Friereknong 1951, en ele O BETHANIE: Ka loso la Mrs. O JERICHO: Ke itsise metswalle na ba tlileng ho bala Raporoto

Tempele e tlasana haholo lena-Bafelegetsi ba gagoe e ne e ka Barumuoa ba le bararo feela, bao neng la batho. Re ne re rometse oa pele oa bona eneng ele Bro. Mr. Simon Mahele. Ke eena ea,

6-35-39. Rre eo o ile a le dilemo PIETERSBURG: Kgobokane ya Steynsrust. Itse ka la li 10-1-51. dile masome a marataro metso e C.A.U. le C.A.T.F. e bile gona se- Ke ha Moruti Dsaheka a lumelile robong (69 years) le dikgoedi di kolong se segolo sa Inkamana ma- soa ke ma I. O. T. T. le metsoalle. le tharo le malatsi a le lesome le a thomong a kgwedi ya January Chairman Bro. D. Malete. Ha buo-1951. Gare ga ba bangwe ba go a ba latelang, Rev. Mofolo P. C. hlomphega kudu e be e le Mohlo- T. Mrs Moisi, Methodist Church mphegi, moemedi o mogolo wa Sis B. Molotsi B. O. H. Bro J. BULTFONTEIN: Re lahlehetsoe Morena Papa mono Suid Afrika, Mahlatsi, I. O. T. T. Sis M. Mofo-Mofu o sia bana ba bahlano, 'me mphegi Martin Lucas o ile a kgo. Bro Dasheka, a bolela hore ruri re lla le bana ba mofu Molimo C thatsa kopano ge a bolela gore selc Ma-Tempele a lahlehetsoe. ba tsitise. Mofu o hlakahala a le se segolo ke kwano mesomong ya rena.

banyenyane ba ts'oereng lipalesa bolokwa kwa Kroondal Rusten- lo kerekeng ea Congregational hc Wet, Mohlahlobi wa dikole tsa bona ba tla ba nonne ba bile ba esale kameso ra siuoa ke 'M'a rotswe ke Morena Kirwood ge a lao- mohl. W. M. Moroane. ODONHILL: Tsebisho ea lefu la disa ka mo bokgomotsa bo tho bo

ntiong e kholo ea sekolo, ea e ba
Phitihong ya gagoe go ne go le e le mogolo oa Presbyterian Jowitt yo a tsenthsago sekolong sa Phitlhong ya gagoe go ne go le e le mogolo oa Presbyterian se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa, Balloon se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of South Africa se golo sa Pius XII University teng dikopano tsa baopedi ba Be- Church of So thuto e Katolike e tsweditsego a e leng Spartan, 'me ho tla sala Joale Molimo O nkile mooki 'me thuto pele bathong ba Afrika. Ka 'na kajeno. O sa il'o noa moea o mobabi o sa setse. Mesebetsi eohle moo e hweditsego mathata le ka mocha oa thuto.

Ba ba neng ba le teng ke ba be ele le tsatsi le legolo Kerekeng bana ba leboga bothle ba thusi-mabitso a—Hatlotlegi S. M. Tsoku, ya Wesele. Kereke tsa Thakong bana ba leboga bothle ba thusi-se ile sa sepela mengoaga e masho. Wynne le Moh. King bona ba lao-ngoanana.

Lichtenburg. Moruti Dohmeier le kolo se be gona Ballcon. Sekolo hla batho ba bantsi, Mohumagadi Vinger ke matanki ka ngoana oa lekhotleng la 'Muso. —Seca le-moca.

—Seca le-moca. N. Sentsho, B. L. Rakumakoe, di ne di kopanetse teng go o du- tseng mo tirong e le botlhe ba tli- me a mabeli le metso e mebeli seditse lekgotla ka "Legion of Mary". Mobisopo Whelan o lekile Joale oa patela tichere. O ile ka phomelelo go supetsa ka moo ROUXVILLE: E ne e le hosasa Ka di 13 January re amogetse a thushoa ka ngoaga oa 1949 ge bana ba swanetsego go swarwa pego e e begang gore motihatihobi sekolo se tsene moshong go lesa- ka gona ge ba le sekolong. "Ga Diphuthego di ne tsa tlela mo- wa dikolo tsa rona Inspector C. A. go patela tichere. Gore go ka ba se ra aga dikolo tse tsa rena gore monna e mong sechabeng sa Kgo- bana ba fetse dithuto empa gore shi Mantjana ta ka soanang le e be Bakreste ba nnete. Re ne ra ya phitlhong ya gagwe Mr Petros Levele go thusha se- Ge go se bjalo re ka mpane ra di

wa go kgahlisa se ile sa dirwa ke Mobisopo J. Riegler, ka la Morena. Ka leso le re latinegetswe tha. Ba tsibileng Ke gona moo re ilego ra bona ka ta. Re ne re itse Inspector Jan- pele Harrismith ba ke ba tsebe nnete gore Modimo oa reriswa. hore kese kele mona Gaudeng, Mathapama a letsatsi lona leo ba-Jabavu Township. Ke ne ke ho- rutisi ba ile ba sepidiswa le se-Re ne re lebeletse thuso le dipola hore kese ke tla shoela kolo sa Inkamana gore ba se boEne mofudugi o ne a sa lapisa kgakollo tsa go aga sekolo se seHarrismith Morena a mpitsetsa ne, ba se tsebele ruri. Gape ka mona bo-mor'a Leeuw Principal Moroka ore: go beng le kereke ea

sebelelitse Harrismith lilemo tse de; Mothusi, Mor. C. Cemane; Mongwadi, Mor. J. R. Sibisi; Mothusi, Esale ka meso ha ke tla tsoha Mor. S. S. Mokgokong; Ramatlo-Mor. R. C. Zondo.

Mohlomphegi M. Lucas o rile pele a tloga a re eletsa gore mohale oa bahale. re be bjalo ka ka ngata e tee ya dikgong mme re eme nneteng e tee. Ka morago ga fao a re fa tshegofatso ya gagwe,- A. S. Le-

• EDENVILLE: Matsatsing ana North.

Mats'oele-ts'oele a satsi leo e Joale ba ileng ba khothatsa tu- (joaloka mofu e ne e le mo-Wese- Sophiatown. -B. S. Mokgabudi ts'ela hloho ea Sekolo sa Kopano, ne ba lema leota je legolo thata, ne le sechaba sa Baitimi ba Lite- melisong, e bile ba latelang! Chair- le). Ea eba letoto le letle leo

Mothoosele, chelete e nts its oeng Re leboha bohle ba kentseng likereke le phutheho e neng e le matsoho mosebetsing oo o moholo. moo ea eba £8-0-0.

ntsoe a bohlokoa. Batho ba ne tsohle ng ba le moo ba bile 276.

Ho bona re ka bolela! Mrs Morake, Mrs A. Theletsane, Mrs M. Lekhula motlatsi oa hae ho Liphoko, Mrs M. Malete. Mr. Mokone, Mr A. Xaba, Mr Mosibi Martin Lucas le babisopo ba late- lo A. M. E. grand Bro. E. Ramolilago:- J. Riegler, W. Whelan, A. ki a buoa ka mantsoe a bohloko Barneschi le Van Velsen. Mohlo- mabapi le ho tsamaea ha Moruti

Ka mora moo ha neheloa limpho I. O. T. T. ea molumelisa ka

RED DULL

FEW DROPS

EYES CLEAR

Don's suffer from red, bloodshot eyes! Increase your eye appeal quickly and easily by using a few drops of Eye-Gene as soon as your eyes become sired or inflamed.

2/9 and 5/6
From all Chemists and Stores
The large size confains & limes the quantit

• SHANNON: Tsa buloa e le • WORGESTER: Re ntse re hahi-20th November 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele ba maseo e kang pikoko, a ts'oere Mrs. Dohmeier o sule kwa PreNovember 1950, bactapele bacta Natal. Yena o ile a eletsa lekgotla, hlakile 'maleng. Mof. J. Setai o sa na, Rosa Moteane Teheli a saka a kudu baeletsi ba bana gore ba nkile phomolo 'me mohl. A. M. ba a kula le ho kula. hlokomele dithaloko tseo bana ba Mompe o nkile ea ho ea tsoelisedi bapalago ge ba se ka sekolong. Mo polelong ye mmoledi o thusi- tsa bona ke mof. A. Mompe le tse mashome a supileng a metso e mehlenn empa o ne a sa ntsane a

£3-16-8

£2-5-0 B. O. H. ka £1-0-0 Ts'eliseha Mofumahali L.

-Samadula.

metsoalle 11,-8d. kaofeela ea ba Hlahatsi le Mohale mora oa hau.

hloho ea Sekolo sa heso Mong. F. Hospital Aliwal North.

Molaetsa ona oa hla oa pohomela ha bohloko ho baahi batsoali ba Role-lea-thunya. Ha bonahala 🎳 PIETERSBURG: Morulaganyi motseng. Ha fumaneha hore ke ea gago "The Bantu World" ke ile o re siile.

ea ba 'mala le bo moting tinyane Sethsaba, gape o bile o shishinya Madikane ho mo lata Maletsoai le gore: ka di 3 May 1951 go-ioe koa bo Khabutla ka thuso e molemo Magaung go boledishana ka kere-Mong. Malebona a thusa ka lori shee! mahala ho lata setopo.

La likela tsatsi leo la mahlomola. Ha eba le tebelo e kholo mantsiboea. Hosasa ka Labohlano 12.1.51. Ba filla baeti ba rona ba tsoang Maletsoai ka bongata le Moruti Mlotywa oa Kereke ea Wesele ea lulang Aliwal

7-1-51 re bile le litumeliso tsa Oa qalella mosebetsi oa kepelo. ho lumelisa Moruti D. Dasheka Matichere a phutha bana, che le ganne kakudu taba eo ea kereke. oa Kereke ea rona ea Ethiopian tsona likonyana tsa phutheha Gape, mmakong ona ooe oa kere-ORLANDO: Kerekeng ea oa Church. Moruti Dasheka lotho e hantle ho nehela hlompho ea tso- ke Morena Letanka a tloga lefa-Methodist Olrando, ka la 4 Hla- mo supisitse mane motseng oa na ea ho qetella ho Ntate Princiseng a ea legodimong pele go la di kola 1951, ho bile monate oa li- Frankfort, moo re hopolang hore pal.

16.12.1934. Byoalo lena ba reng go

Re leboha koleke ea motse e Ka mora moo Rev. Dasheka entseng £12.10.0. Re leboha haholo a leboha bohle ba neng ba le ba lebenkele la Malebona ka lithumoo ka mantsoe a bohloko, ma- so tlohle. Modimo o ba atafalletse

Re re: "Robala Mosia ntoa boholo o e loa'ne." Re leboha Mong. A. J. sohle seo a se entseng.



MORE AND QUICKER SHAVES WITH 'PAL BLADES

because they're sharpened like a barber's razor

DO AS MILLIONS DO TO-DAY

Buy ONLY

THE MODERN RAZOR BLADE At any storekeeper

Trade Enquiries why to:
HILL & MURRAY, LTD,
P.O. BOX 3070 JOHANNESBURG



AFRICAN SALES COMPANY (PTY.) LTD., Box 7261, Johannesburg. Box 4007, Cape Town

-J. D. Madikane

mehlano empa o ne a sa ntsane a phetse hantle 'meleng. Hae ha Ba fetileng ba Std. VI ke An- habo ke koana Mohale's Hoek, drew Shale, Meriam Khetha le Mohalinyane ha Monare Khasha-E mong mmoledi e biile Mor. Daniel Moroane. Rea ba thabela ne. Mofu o tlile mona ka ho oka Mona ke tsebisa babali hore morali oa hae ea tlileng lingakeng ea neng a ntse a le qoqela tsa ko- a tla le eena ho tsoa Richmond

ea pato e ne e nkiloe ke setloholo Ea kulang hampenyana ke mo sa hae, e leng Mong. Monare Sejaya Molomo ele 14 monongwaga ya Lichtenburg. Moruti Dohmeier le ke mona ca ileng a lia gore se- Mmoledi yo o ile a tloga a kga- hi. E. Mosoeunyane. Ha Mohl. D. namane, toloko e kholo ea mona

Mofu e bile setho sa seaparo sa kereke ea Chache 'me o patiloe ke Mokatikisi Ntuli le bo mme seaparo ba likereke tsohle. "Ho ka Labone ba li 11 January ha ho lehlohonolo bafu ba shoelang mofihla molaetsa o bohloko oa lefu la reneng." Re kopela bohle beng ba mofu le ba e-song ho utloe pehi P. Hlahatsi ea hlokahalletseng ena, mats'iliso a 'nete. -P. G. Mothupi

banna le basali ho nyolosa le ho oa koranta "The Bantu World" a theosa ba botsana ka tse hlahileng ko ntumelele ka sebaka koranteng nete o robetse Mosia, o falletse o arabe Morena S. S. Sebitloane. Morena Sebitloane koranteng ea ho rorisoa lefat'seng lohle ke ea Sethsaba. Karabo ea ka

A fihla Mosia e motona mots'ea- tla; ga Morena S. M. Makgatho e hae. Ea re ho fihla sa utloahala rena D. L. Letanka oile a shishisello ha bonahala hore ho robetse nya gore: go be le kereke ea sethsaba.

> Ka lemo sa 1934 ga Morena Makgatho a theleloa ke boetapele byoa Congress, a biletja Sethsaba go o kopanela Sophiatown Johannesburg ka di 16 December 1934 go boledishana ka tja kereke eona ela a kileng a ee gana, Ba Hlomphegi B. S. Mokgabudi, W. R. Makola le mohu D. L. Letanka ba



25/-When you buy a ZOBO you can be sure of getting a strong, goodlooking watch and a reliable

timekeeper. Just note these many features that you get with every smartly designed, ZOBO watch:

* Plain, easy-to-read numbers with attractive hands. The strong cover glass will not

break. * Every watch is tested and re-tested before leaving the

factory. Ask for a ZOBO watch and be proud of having a handsome looking timepiece that gives you the right time.

WESTCLOX ALARMS

Spur Luminous . . 33/-

Big Ben Loud . . . 46/6 Big Ben Loud Luminous-55/6

PICOT & MOSS LTD.

eterborough, Ont., Can.

Be-Tona Creams are stocked by all chemists and stores, as Monet from P.O. Ray ADAL, Johnsonsburg,

THE WONDER GREAM

New! This is a new cream which is specially

your skin and improve your complexion.

Stronger! This is a stronger cream. It is the very best com-

Guaranteed! This cream costs 4/6 per jar, be-

cause the makers have used the best, and

guarantee the quality of the product.

plexion cream obtainable to-day.

this label on every PER Should you find the new cream too strong, then use Bu-tone Complexion Cream (Standard Pack), or Bu-Tone Complexion

Tar of BU-TONE Number 3 Cream. Refuse imitations. 4/6

THE BEST VALUE Cream (Mild). These two creams are still available at 2/6 per

Phone: 2-7894.

ALWAYS ASK FOR

GUITAR

STRINGS



CHOCOLATE LAXATIVE BANISHES CONSTIPATION OVERNIGHT Children and Adults love its delicious taste



P.O. Box 1112,

BUY LARGE It's more economical You can have a

CLEAR BRIGHT SKIN!

This wonderful skin cream bleaches and removes treckles, pimples, black- further the following who helped heads and other blemishes: Have a in their sad bereavement:

BLACK CROW Freckle and Bleaching CREAM (Strong)



From all chemists, or 3/6 post free from THE BLACK CROW DISTRIBU-TING Co. (PTY) LTD., 187, Jeppe Street, Johannesburg.

THE LUCKY THAT NEVER FAIL

SASPARILLA for Blood IBANGALALA for Men KB. MIXTURE for Kidneys SEJESO for Stomach G. MIXTURE for Bladder ZIFLEX for Pimples OVALAX for Women D. MIXTURE for Diarrhoea FEMALE TONIC for Women

4/6 each PILLS extra 2/-

Send money included or C.O.D. Postage Free Name Address

Fill in Coupon. Send to: BANTU HERBS MEDICINES 99 Knox Street, CERMISTON



CLEAN TEETH ARE STRONG!

Every time you eat, little bits of food stay between your teeth. Unless you clean away these little bits of food they go bad, and start making holes in your teeth and give you great pain. Soon the holes get bigger and your teeth break off. PEPSODENT Toothpaste cleans away all bad food and keeps your teeth strong, white and healthy. Brush your teeth everyday with Pepsodent toothpaste. You will like the taste of Pepsodent too!

* All your friends will admire your strong white teeth!



ORLANDO

(Continued from last week) Rev. Nkabinde and family thank

Mrs. C. Sililo and family. Dr. Sililo, Dr. Mcasa, Dr. P. ka I. Seme, Dr. B. Tennet. Dr. Suxton, Dr. Gnesin, Dr. Ray E. Phillips, Dr. J Bruce Gardiner, Rev. and Mrs. Mooki, Rev and Mrs. Liddell, Rev and Mrs. P. Msimang, Rev. and Mrs. E. E. Kumalo, Rev. and Mrs. B. Molaba, Rev. and Mrs. C. Xaba Reverends:- S. S. Ndhlovu, Zondi Mzolo, P. Masondo, E. A. Makuba

Mdelwa Hlongwane, Majola. Matthews Nyembe, J. Bacela, and Nurse Bacela, Ntanzi, Geo. B. Mo-efe, J. J. R. Jolobe, J. W. Hlubi, J Zwane, B. W. Zulu, T. P. Finca Njoloza, E. E. Nkabinde, F. W. Igxenge, W. J. Mdhlalose, A. W. Blaxall, Wilfred Hart, W. Majodina, Major Zulu, Major Anderson Captain Mearry, Captain Butelezi and Bottoman, and the following lignitaries:- Messrs. Douglas Zulu. 5. H. Mbambo, Z. A. Mashau, Asaf Madima, A. J. Sililo, Jonathan Sikakane, Ariel Khethe, H. Lekhethoa, Abe and Josiah Makhale IGancio de Gama, Andrew Mopeli N. Lembede, B. Xorile; Mr. and Mrs. D. M. Denelane, Mr. and Mrs. Selby Ntombela, Mr. and Mrs. Nchocho, Mr. and Mrs. Molamu. Mr. and Mrs. Seahloli, Mr. and

Mrs. T. Butelezi, Mr. and Mrs R. Mpulo, Mr. and Mrs. Ngcwabe, Mrs. and Mr. Lesabe, Mr. and Mrs S. Maseko, Mr. and Mrs. Sam Mazibuko, Mr. and Mrs. S. Njanya, Mr. and Mrs. Keith Hlongwane, Mr. and Mrs. W. Caluza, Mr. and Mrs. Gau Radebe, Mr. and Mrs. Rainford Radebe, Mr. and Mrs. Gilbert Kunene, Mr. and Mrs. Gabriel Kunene, Mr. and Mrs. J. Mbhelle, Mr. and Mrs. L. Nkosi Mr. and Mrs. Nkuta, Mr. and Mrs. Reuben Nkabinde, Mr. and Mrs Richard Msibi, Mr. and Mrs. Mahlangu, Mr. and Mrs. Maliwa, Mr. and Mrs. Maema, Mr. and Mrs. Nhla po, Mr. and Mrs. Sililo (Brakpan) Mr. and Mrs. Sililo (Witbank), Mrs P. Makhale, Mrs. E. Makhale, Mrs Platjies, Mrs. Marks and family. Mr. Hamilton Nkabinde, Mr and Mrs. Jos. Nkabinde, Mrs. Lydia Nkabinde, Mrs. E. Msimang, Evang, and Mrs. Mabija, Mr. Ezra Mesatywa, Mrs. Davids, Mrs. Monica Matyeka, Mr. and Mrs. S. Modise, Mrs. Maggie Dhladhla Mr. P. Nembelwi, Mr. I. Rathebe Mr. and Mrs. Nobanda, Mr. and Mrs. Hezekiah Ntombela, Mr. and Mrs. H. Nyanda, Mrs. L. J. Sitebe.

Mrs. E. R. Nkabinde, Mrs. B. Yeni.

Mr. and Mrs. Simelane, Mrs. M

C. Gama, Miss Catherine Yeni, Mr.

and Mrs. A. Ramagoffu, Mr. and

Mrs. Mzinyane, Mrs. B. W. Vilaka-

Mrs. H. Duma, Mr. Eleazer Nkabi-

nde, Mr. William Nkabinde, Mr.

Allson Nkabinde, Mrs. S. Nkabi-

nde. Mr. and Mrs. A. Geo Hltywa-

ko, Mrs. R. Mkize, Mr. and Mrs. Mfeka, Mr. and Mrs. E. C. R. Mphele, Mr. and Mrs. W. B. Nga-

kane, Mr. Enos Machila, Mr. and

Mrs. Kubheka, Mr. and Mrs. She embe, Mr. and Mrs. C. C. Belle

Mr. and Mrs. Keneth Msimang. Mr. and Mrs. Magaba, Mrs. Ma-shau, Miss M. Majozi, Mr. A. Ma-

jozi, Mrs. J. Mapumlo, Mrs Milta

Msibi, Mr. Petros Msibi, Mrs. Be-

lina Msibi, Mr. and Mrs. Mpungo-

se, Mr. and Mrs. Tafa, Mr. and Mrs. J. Mpongose, Mr. and Mrs. N. Nzo

Mr. and Mrs. Paliso, Mr. and Mrs

Oliphant, Mr. Edward Magutyane

Miss Baby Makhale, Miss Shole

Miss K. Sitebe, Mr. S. Mtukwane

Chief H. M. Mdingi, Mr. F. Mdingi

and many others. -K. Nkabinde

Mr. Mabonga

tripped and fell!

He was running for the bus. He saw the stone on the road. But his brain worked too slowly. There was a flicker in his eyes, and he misjudged his step. His leg muscles were shaky. So his foot hit the stone, and he fell.

10 DAYS LATER:

Mr. Mabonga saves

a baby's life!

For 10 days Mr. Mabonga took VIRATA. This made his mind clear,

his movements quick and sure. Walking down the street, he saw

the baby sitting right in front of the car. With the speed of a

leopard he jumped in front of the car, picked up the baby and

jumped to safety. "I recommend VIRATA to all my friends," says

Virata costs 3/3 for 40

pills at any store.

Trial size 1/9 (20 pills)

Mr. Mabonga.

Mr. and Mrs. B. Yeni, Mr. and

Monsieur Francis Mukupa spent his Christmas and New Year holidays in Elisabethville. Mr. Mukupa is a teacher at Ndola Government School, Mrs. Phoebe E. Mwamba aslo spen: her Christmas and New Year holidays here, she was a guest of her father, Mr. Philemon Chongo of the Esville Post Office. Mrs. E. Mavamba is a teacher at Chingola African Government School. Messrs. Patrick Bwalya, dustin Katongo and Simon Mutale Kakusa also visited Elisabethville.

progressive men and is a tailor Easten Native Township. by profession.

Mr. Thom Kashimbaya who has been working in Elisabeth. ville for a year has left for For! Roseberry. He is planning going to school for further education.

the Revd. A. R. Brander here. The service was attended by over 300 Puxley S. Mokhudi, Thomas, Sefirmation candidates, 8 baptism adults and 25 infants.

others even stood outside. The singing by the Church choir and prayer women was beautiful



ROKA KA MOCHINI OA

Singer ke mochini

Ba ha Singer ba

North East West South From Town and Country

Elizabethville Newsletter

(From MWENYA P. MUKOBA)

The Christmas and New Year holidays received the usual salutary reception in Elisabethville. "Bierre Bierre" "Bonne Annee" class at Mokopane. (New Year) "Noel" (Christmas) from every corner of the streets.

In one cabaret (bar) where I occasion that instead of drinking beer they poured it on their heads and danced joyously. They entertained other people very

This year's Christmas and New Year festivals have been spent than previous years when there manslaughters. The only unforloss of life of Mr. Mateyo who 1 at 11 p.m., while on his way home from work. He was buried Mutabwa of Rwanza Mission. come. The murderers are not yet known.

> Africans Give £150 As Christmas Gift

Methodist Mission Church to the birth of Christ.

After the play a short sermon Franchise Bill comes up. was given which was followed by Christmas carols, Each tribe amounted to approximately on the Part Appropriation Bill.

Personalia

BANTULE: The Christmas serpeople, 120 communicants, 29 con. koele. Shepstone Seripe, J. Ma-

The Church hall was packed:

-Dean of the Province




SINGER

o fetang eohle ka matla le

mosebetsi o motle-

motle. ikemiselitse ho u etsetsa mose-betsi o motle kamehla! Ba tiisa ho o lokisetsa le ho u teheia mochini oa hau oa Singer ka lits'epe tsa oona.



VAALWATER: The customary News from Students Association took place at Klipdrift on January 5.

The event attracted large Vaalwater and Rankinspass, Many SChools scholars attended it fairly well.

The Vaalwater area is now imfelt congratulations go to Mr. C. There was rejoicing everywhere J. Rakgotho who passed his J.C. This year, this school will intenand one could hear the shouts of examination (Transvaal) in first sify its scouting activities. A tour

Vaalwater is now having more than forty students attending at entered I saw two young men many scholars to follow education who were so happy with the more willingly .- J. D. P. Mohlake.

In Parliament Last Week

The Native Building Workers' in a more peaceful atmosphere Bill, which was introduced last year by the Minister of Labour, have been serious fights, and Mr. B. J. Schoeman, and which was crowded out by other legistunate incident this year is the lation has been reintroduced this ession and the House is busy was stabbed to death on January debating what is considered most Pretoria. controversial legislation. The debate has barely begun and the the next day. Mateyo came from main attack obviously has yet to

Everyone, of course, is waiting for the introduction of the Coloured Franchise Bill so far as It is the usual practice at the really heated debate is concerned. In the field of non-European choose a certain tribe each year politics, there appears no doubt to perform the Nativity play and that the Government is moving this year it was the Kaluunda's far more cautiously than it has in turn. They sang nice'y and de. the past. But some political monstrated in a striking manner observers feel that this apathy

It is considered possible that the had its own gift basket and future of the Protectorates will be money donated by all the tribes discussed in the pending debate

News This Week

Mr. Simon Rex Lekxanyane, school has returned to Pieters and results outstanding. Pretoria, he visited the Pretoria teachers spent 10 days at the Zoo and the Transvaal Museum coast. They were accommodated in the A.M.E. Church and Langa hao, student of Bothsabelo and Location barracks. Erwin Manya i, student of Mokopane Training Institution.

Mr. N.codemus Musonda of the Mr Creo D. Leseme Molete, Cetywayo was imprisoned. Mufulira Welfare Centre spent clerk at East Champ D'or Mine. The children were well fed and his Christmas and New Year Luipaardsvlei accompanied by his thoroughly enjoyed their stay holidays in the Congo. He in- son Lawrence Silu and daughter there. Viewed from all other tends spending a few days at Jane Theresa visited relatives in aspects, the trip was a resounding Jadotville and Kolwezi before the Transkei during Christmas returning to Mufulira in Feb. holldays. Whilst there they were ruary. He is accompanied by his the guests of Mr and Mrs Nathan Nkwelo of Tabase and at Umtata Mr. Thomas Chikasa flew to of Mr and Mrs J. J. Nte of Ncambe-Kawambwa and returned to dlana Small Farms. They travelled Elisabethville recently. Mr. Chi- to and from Umtata in Mr Chas L. kasa is one of the Elisabethville L. Matloporo's car of Eastern

Messrs Stephen Isaac Kgwame of Roodepoort, a student at Lenana Training College and P. Pule left last Thursday for Cape Town. They will be away for a week. While in Cape Town they will visit the two Deaf schools rice of the Ethiopian Catholic and their club at Table Mountain Church in Zion was conducted by and Muizenberg. They were seen washa and many others.

Mr and Mrs Letlafuoa K. Moshoeshoe, passed through Johannesburg last week on their way to Pretoria. Mr Moshoeshoe has been transferred from Umtata Health Dept. to Westfort Institute. where he will be a Medical Aid at the Leper hospital. For seven years he worked at Umtata during which time he did valuable service for his people in the various Transkeian districts, particularly during the typhus and diphtheria outbreaks. His original home is Thabana-Morena, Basutoland. . . .

To Mr. and Mrs. P. M. Malotle of Rustenburg, a bonny boy has been born recently. Both mother and son are well. Mr. and Mrs. Malotle wish to thank Nurse R. Pewa and all those who attended to Mrs. Malotle.

The death occurred at Kalkfonein of Mrs. Hermina Mokhobo Dongoane, who passed away peace. fully after a long illness. The funeral was well-attended. The funeral service was conducted by the Rev. N. Chabangu. She is survived by four sons and three daughters. Deeply mourned by her children, grand children, daughters in-law, and sons-in-law.

Misses Eleanor Solomon and Roselina Zodwa Magida, teachers from the Cape were guests of Mr. and Mrs. Mabanga of Benoni, and have now returned home.

Mr. P. Gambu, formerly teacher at Steynsrust left Frankfort for Johannesburg on a fiying visit. He has been transferred to Greytown in Natal on promotion.

Albert Street, Methodist School: The principal, Mr. T. T. Marawu proving educationally. Our heart- is organising a picnic for his pupils to take place on March 9 to Lourenco Marques is planned during the winter holidays, A campaign is being launched to different institutions. We wish that raise funds in aid of the Ezenzelethe receptions should encourage ni Blind Institute and a conceri will be held in September.

The school could not cope with the big demand on accommoda-tion. The Standard VI results were 77 per cent in 1950. In 1945 the school made a record of 100 per cent passes.

The principal of the school, Mr. Marawu is a wellknown music teacher, and in 1948 his school won the Transvaal Championship

Miss. T. Meje who is on the staff of the school spent part of her holiday at Rustenburg and

Lebotloane School, Warmbaths: The school re-opened on January 16 with 200 pupils. Residents here are pleased with the Standard VI results. There was one failure out of seven candidates.-S. E. Legodi

Vereeniging Methodist School: On Saturday March 3, this school plans to stage a concert at the Communal Hall, Topville to raise funds for the feeding scheme.

D. R. C. School Langlaagte: Reports good prospects in the new will be broken when the Coloured year. The school roll has improved from previous years. The only sad news is the recent death of the principal's wife, Mrs. M. B. Xulu who passed away after a long ill-

ness. Mr. Xulu has two energetic assistant teachers; Mr. S. Matlou and Mrs. E. Hlelesoa. Staff and pupils are keen supporters of the Bantu World.

Brakpan Amalg. Senior School: This school undertook a trip to Cape Town on December 15, 1950. tudent at the Kratzenstein Sec. The organisation was excellent ourg from Pretoria where he spent was a most enjoyable journey. is holidays. During his stay in 123 children accompanied by ten

> The places of interest visited were: The Castle - where many ancient things are shown, Somerset's furniture, the cell where

I think that more such organisec educational tours should be encouraged for the benefit of children. The organisers wish to thank all those who gave then help and encouragement. -F. T Masemola

LIKOBO

Ha u hlatsoa likobo tsa hau, nka khaba ca tee e tletseng glycerine u ts'ele metsing, likobo li tla ba bonolo joaloka ha li le neha.

Hore u fle u fumane

AMBROSIA TEA

ele monate e ts'ele ketleleng e e sa keneng moea. 00000000000000000000000000



ILUNGILE EZINKATHAZWENI ZONKE ZESIKHUMBA

Izigidi zabantu zisebenzise i ZAM-BUK ngeminyaka eminingi ngoba ziyazi ukuthi i ZAM-BUK nguwona muthi omkhulu osiza ezinkathazweni zesikhumba.



Uma izinyawo zakho zikhathelofuthi zibuhlungu, zigeze nga-manzi ashisayo. Emuva kokuzomisa uzigcobise nge ZAM-BUK loko kuyoqeda ukukhat hala nokubabuhlun



engamafutha asethinini elinombala oluhlaza okanye nomhlophe



Haho sa tla ba letho le teng le ka hiokomelang bophelo ba lelapa la hau ho feta Eno's "Fruit Salt". Letsoa lena le hioekisa mali le qaati. Le pholile ebile le hiasimolosa bophelo! Akofa. Reka botlolo ea lona.

Ngoatha ka tekanyo ea bohare ba khaba letsoaing lena u tsele komiking ea metsi, u be u se u enoa metsi ao a belang. Lelapa lohle la hau le tla thabela seno sena se phelisang hamonate.



Would YOU like to hold a University Degree? (OR MATRIC OR J. C., OR EVEN STD VI)

THIS IS POSSIBLE (AT SLIGHT COST) THANKS TO THE You can start on this ROAD wherever you may be. You can continue on this ROAD to wherever you wish to be. The B.P.C. will pick you up, as low as Std III. The B.P.C. will help you on, as high as B.A. and Higher.

Bantu People's College

ROAD OF



EDUCATION

POSTAL TUITION

Write to: THE PRINCIPAL (MR. C.H. WILSENACH M.A.) Bantu Peoples College, 431, Vermeulen Street, Pretoria. STATE THE STANDARD OR EXAMINATION YOU HAVE PASSED.

YOU CAN FURNISH OUT OF INCOME



ON OUR POPULAR TERMS. £1-16 0 Deposit and

enly

WILL BUY THIS WELL CONSTRUCTED 3' 6" GENT'S WARDROBE.

JOHANNESBURG.

12/6 monthly

WRITE FOR FREE CATALOGUE.

THE ALBERT FURNISHING CO. LTD. 74 MAIN ROAD, CLAREMONT, C.P.

Why Not Earn More Money at Your Spare Time YOU WILL BE AMAZED AT WHAT YOU CAN EARN, FOR FURTHER PARTICULARS WRITE TO: AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP



Tsebetso en Impele, tsoalatse phakisang—hona ke taba e ncha
en bophelo ba litlokotsi. Batho ba batia
tsoala en taba JOALE—e seng bekeng e
tlang. Mooko on tsebetso o bonahala
hohle lichabeng. Taba en "e ke se etsoe"
lé "emela beke e tlang" li en hioleha
ha ntho e ka nna en etsoa ka letsatsi ha
pele e ne e nku likhoeli. Merjaneng.

113 JEPPE STREET, -

"ASPRO" e ea PHELA EBILE TABA ENA E NA LE BOPAKI.

Tsebetso JOALE e seng BEKENG TLANG! Tokoloho ea kapele liketeketeng tsa batho.

BOLOKA "ASPRO" e sela tokoloho kapele. E kokobetsa lahlaba kapele ebile e pholisa methapo he feta ncho tsoble. Il lopolia lehlaba la ramathesete e felise bobioko ba serama le mokakallane ka bosiu ho le bong. E thibele bo rebatses ke siki e pholosa chelete—e pholosa sako. Hare, "ASPRO" ha e sebetse kaholimo feels. E topela dem TSEBETSONG . EA moo bohloko bo robetseng teng. E sa u khothatsa "ma U PHELE HAPE. Ha mathata a blaba " ASPRO " a lobes KAPELE HA U

JEOA KE-Tepello, Serame,

Kopelo le Mahlaba, Rame tsa Lehlabula.

Ramathesele,

Hisoho, Falimeho, MAHLOKO A LELAPA A EA TLOSOA

E entsoe South Africa ke NICHOLAS (South Africa) (Pty.), Ltd. THEKO E KA KHONOANG KE MANG LE MANG

SESUTO



at the Lowest Possible

Cost!

IT WILL PAY YOU TO STUDY OUR TERMS Pay Monthly £1. 0. 0. £1. 10. 0 £2. 0. 0. £2. 10, 0: £3. 0. 0. £3. 15. 0.

This attractive bedroom suite, or a good Chesterfield Suite, handsome diningoutfit can be obtained from us on the very easiest month ly payments.

To assist you we are willing to pay railage our end, debiting the SEND FOR OUR FREE ILLUSTRATED CATALOGUE (BW)

The Colonial

P.O. Box 1210

Purchase Price

£27, 10, 0.

£40. 0. 0:


452, 10, 0.

£65. 0. 0.


£80. 0. 0.

£100. 0. 0.

Cape Town.







enjoy Health and Energy. It only costs 1/6 for a 1-lb. tin-56 big cups full of rich food !

UCHAZA NGOBUHOLI

LIQHUMILE IGULA LABAHOLI ABABILI EBELIKHANYWE UVUKAYIBAMBE ABAFANA BODUMO BALAPHA ENATAL ABANINGI BASHAQEKILE NGOKUZWA UKUTHI KANTI BALE BEKHOHLISWA NGOKUTHI KUKHONA UGONGRESS ENATALI KUSHIWO I-I.C.U. KA IANZ. CHAMPION NESIGUNGU SAKHE LASEMDANSWENI KU OLD DUTCH ROAD. KUVELE UBUFAKAZI OBANELE BOKUTHI UCONGRESS AKEKHO ENATALI; KUNGAKHOKE BENQA-BELA UVUKAYIBAMBE UKUBA OGANAYIZE UCONGRESS ENATALI.

wase Mzinto? Yisigungu sika Con- khwameni se I.C.U. gress lesi? Sabekwa kanjani amagatsha engekho ezindaweni zabo?

sekukhulunywa, nebandla lakhe: uMnz. Sithole wase Clermont hgaboni. Township kanye no Vukayibambe wase Cator Manor namagatsha akhe bephelele beyizimemba bekhokhile, loko kuvele ukuthi bavinjelwa nje ngoba igatsha lase Thekwini eliphethwe uMnz. Ntuli suku lokuthandaza kungayiwa euNtshetshana alikhokhile kwalona msebenzini wonke umuntu: Owainesikweledu sika £70.8.8½. Aku-kho mali esesikhwameni uVukayi-Social Centre nase Nicol Square bambe ekhokhe imali engango

Lokho kubonise ngokusobala ukuthi uMongameli uyavimbo kulamagatsha angene ngoba iwona anabaholi abaqotho Siyabonga iqiniso kumfo'ta Msi kukhona ubufa'tazi obugewele hlaniswa kuthiwa kukhona uCon- amaNdiya kodwa thina bathi asi-Champion, Lokho ngikusho ngoba kokona umsebenzi, Siyawufuna

Lapho esebizwa ama-Delegates ngezona ezika Congress. Nakho Embikweni wamagatsha ka Conkuhlaluke ukuthi isigungu sona phela kutholakala umbiko woku gress, kumi kanje; UMgungu-kasinamagatsha aso. Angaba ka- thi akukho mali esikhwameni ndhlovu amalungu (49) Merebank njani umuntu esigungwini sika nase Mhlanganweni wenyaka ka (12) EMpondhle 1; Melmoth (29) Congress engenalo igatsha alime Zwelonke obuhlangene eBloem-leyo njengo Mnz. Bhengu wase fontein. Kwathiwa iNatal ayina- liside (30) Durban (139) Amatiku-Vryheid, noMnz. Biyela wase ndibilishi esikhwameni sika Con- lu 1; Waschbank (35) Empangeni Adams, uChief Langalakhe wa- gress. Lokho kusibonise ukuthi (11) Dundee 8; Nkandhla (62) room suite or sturdy kitchen de wase Mzinto, noChief Cekwana gress eNatali basebenzela esi- League (120) Utrecht (12) Ixopo kwenza icala, emangalela umlu

Kodwa lesisigungu sivimbele khohliswa abaholi baka Congress

Sekuvele obala konke nango nhla ka May 28 tesi isigungu sabia umhlangano wamakhosi, nezi iduna, nabefundisi, no Dr Moroka lapha eThekwini bezotshelwa ngo-Social Centre nase Nicol Square lapha kwakuhlangene abantu nanaNdiya namaKhaladi nabelungu wakungubani na?

Sizoquba kanjani nabantu abangathembekile?

MaZulu musani ukukholwa abangokukhuthala. Liveleke Iqiniso thi abasebenzeli amaNdiya, kodwa nanga. Siyabonga thina zimpu ababugodlile obuyiNdiya. Labo reuthe ebesingazi esihleze sikho-bangama Shareholders er abhasini ress eNatali kushiwo i-I. C. U. ka | igahlangani namaNdiya ngoba siemali eqoqwe ngemihlangano ka umhlangano ka Congress Baholi. Congress ihleli ezikhwameni ezi- olikhuluma iqiniso uVukayibambe

Babhoke Bayakhahlela Abafana Bom-Zebras Laphaya Kwa Zulu

fana bodumo lapha ama Zebrar F.C. Lababafana sebelibhubhisile elikwaZulu baze bayokwega u Mzinvathi kwelase Natal.

Seheke babambana nabafana bo dumo besikole Inkamane am? Rovers. Nawe uyezwanje ngagama. Kepha ezibomvu zathi "Thina sinomvu bafana bomRover" ze ndlula ezibomvu kumaRovers.

Withe phuthaphutha zadibana neove yezinkomponi iCoronation. Lap'ro kwashisaphansi kwabanda bezulu. Kwathi kanti belithi kherekheme nezulu, lathula lathi du Suka lapha, zangena ezeCoronaion kwangathi yifu, kanti cha a-

Lapho wezwa wonke umuntu e thi. "asazi intaka ibekelwe amazo lo." Pho. uthini wena okwaziyo ukunagela? Washaya nhansi, wa shaya ezibomvu ezedlula nje kamnandi ngegoli elilodwa. Lapho phela kwase kufuneka okuvivona nkunzi kuleli lakitbi kwaZulu e zobhekana naleyo ephuma eNatali Kwaphuma ezibomyuke kwaZuli kwathi eNatali kwaphuma iBurn-

side, abafana abamnyama. Lwafika olungaliyo usuku. Zadi bana zidibanela eHlobane. Suka kwakungebantu babengangamanz okuphala izikhumba. Kwathi du kuduku wayishaya unompempe ndweba. Lapho ngabona izinsizwa ezinde ezimnyama ziqonda kunonpempe kantı futhi nampa abanye ababili ababomvu beya kuye unompempe. Kanti basayothosa.

Kumanjalo yakhala "pe-pe-pe' Zangena baba ezimnyama zangena zajangula wenowabona izinjomane ziphuma esitebeleni. Pho amahole abomvu eza kancane sengathithi awathandi. Wezwa manje zibukeli zisho ukuthi ezibomvu zizodliwa namhlanje.

Lasuka, zathi phithiphithi yali haya phakathi iBurnside. Bathi bantu "awuzwangake." Cha, na hi sabona ukuthi zimbi impela. W name, zakhala ngo "Juburg" kwe ibomvu walifaka phakathi kwah--1. Cha lapho kwathula kwath

> Hampe haholo . . MALA A BOHLOKO

lain Morians oa Lets'ollo le Mats'oafo 'me chefo e ea tsamaea-moriana ona o makatsang o sebetsa ka potlako le butle. Reka botlolo kajeno lena u

O lokile haholo . . . MORIANA OA CHAMBERLAIN OA LETS'OLLO LE MATS'OAFO

WAKE UP YOUR LIVER BILE

Without Calomel—And Jump Out of Bed in the Morning Rarin' to Go. Your digestive tract should receive

Kuyinto emnandi ukubikela izwe du. Zehlamanje izihlathi. Kwathi ndana kwesizwe yophumelela Wabhema Payinini walibambi iAfrika. Wena onokholo lomuntu kwaze kwakhala zonke izintomb ohakathi.

Kusemanjalo wazibiza umntwana vomlungu okuyena owaye shaya mpempe. Lasuka manje nawe usuloku u

i kazi iyozala nkomoni. Hhay aba wawubona sekubomvu emvango we Burnside sengathi abe tho bona. Umdlalo omuhle waphe a kanye: Zebras F.C. 5, Burnside

Inkomishi lena ikhona lapha kihi kwaMnyathi, Labafana bom-Zebras baxhaswe uMnz. Kompolo, meneja abathi, "u"Jadevu aphul' inkomishi kames si." Ngiyabona u nesisi usediniwi ukuthenga ama nkomishi. Loobake abboleni sithi "uMadevu oninisa amaZebras" ngoba unomdlandla nabafana ba khe.

Mnyathi. Kukhona oMfundisi E. E Khuzwayo kenye noMnz. Khumao ongomunye bomabhalane khona elu kwaNyathi.-I.I.T. Luvuno.

UDUMO LWAMA RAIMBOWS

Ngomhlaka 4, 2, 51 ama Eastern Rainbows F.C ase Pitoli bedibeno ne Young Springboks F.C. was Germiston eNew Pelindaba Loca ion. Londlalo bowimandi ka thulu ukuzwa ama Sprin-boks e hala non Phum' Endini, no ing Sugar sithi: Umnand! Shuke a. Zihuve il-bale ngabanye abal

llayo impela Zithini be saimblonbe nesse comRainhows. Zikhale noomfo P. Swartz zithi Kalamaroo edi' ne no Phum' Endlini kubekhaimjikelezo lapha phambili kwe 1.

ama Springboks F.C. Zithe ziva kukhefu amaRainows bese ewangewabile ama Springboks, Zithe zibuya futhi lase langa livoshona, wagila umkhuba mRainbows, wathukuthela imne kodwa wavimba uPhum' Endli i. Lava nyabba nangapha, yavueka indlola eqonde emapaleni waisho phakathi umfo ka B. Mussa kabili

Lithe libekwa waphunyuka umfo ka J. Kamfer naye kabili. waohela umdlalo ngale ndlela: Eastern Rainbows 'C' vs Young Springboks 'C' 0-0; Eastern Rainpows 'B' vs Young Rainbows 'B' 1-0; Eastern Rainbows 'A' vs Young Springboks 'A' 5-0.

Naba abafana bodumo kwezincane:- J. Tembi (Columbia Record) A. Nyalungu (Commando Round) J. Mosuma (Over Sea); O. Mdhluli (Johnny Ralph); L. Mokwena (Emmancipation); G. Mokwena (Heavy Weight); E. Nyalungu (Penny I Do); P. Ramalepe (Inde le Nyoni); J. Thomo (Lunatic) R. Nkuta (Bhula Mangotobane) Ph. Masha (Madala Mbijana). -J. M. Sebapu

Isimanga Somntwana Womfana Omhlophe

Ngonyaka owendlule, kwabika Your digestive tract should receive about 2 pints of bile juice from the liver every day. If this bile is not flowing freely—then your food may not digest, it may just decay in the digestive tract. Then gas bloats up your stomach. You get constipated—you feel rotten, look rotten.

It takes those mild, gentle yet wonderfully effective Carter's Little Liver Pills to get those 2 pints of bile flowing freely to make you feel yourself again. Get a package today, Ask for Carter's Little Liver Pills at silve ezikolweni zesilungu aku ngasikhathi sinye esibhedlela ukuthi eLanga Location eCape Town, kukhona umfana womlungu ohlala nenkosikazi yomAfrika Lomfana igama lakhe ngu Benja min Nomjana. Owesifazane lont usabuzwe uthi ngowakhe i-i lomintwana. Ukhuluma isiXhosa u kusuka nokuhlala, Ukufunisisa ukuthi eLanga Location eCape Town, kukhona umfana womlungu ohlala nenkosikazi yomAfrika Lomfana igama lakhe ngu Benja min Nomjana. Owesifazane lont usabuzwe uthi ngowakhe i-i lomintwana. Ukhuluma isiXhosa u kusuka nokuhlala, Ukufunisisa ukuthi eLanga Location eCape Town, kukhona umfana womlungu ezingamasonto amabili endlule; futhike basafukanyelwe bondliwa ngobisi oluthonsiselwa poolitiwa ngobisi oluthonsiselwa pooliti Ask for Carter's Little Liver PHIs at siwe ezikolweni zesilungu, aku mbama no 2.40 ntambama mhlaka

3. Noodsberg (20- Emthunzini (1) Thina esinamehlo esingewona Geogredale 2; Bergville (20) Bulamakhosi, nezinduna nobaba aba. wer (1) Clermont 42; Ladysmith (28) Babanango (2) Stanger 42. uChief Luthuli wase Stanger, uma eNatali bathi bangabaholi besho Cato Manor (41) Mahlabathini- (1) morality Act. Emuva kwaloki ngoba behola imali yeziwula ezi. Point 40; Chesterville (49) Dalton Road (10) Umngeni 42.

Isizathu esikhulu esibangela ukuba umsebenzi wesizwe uhahibe kalukhuni kangaka ukuba amalungu esigungu iningi lawo kanawo namagatsha ezindawen zawo; akanawo ngisho amalungu amabili, umsebenzi wonke ufanelo ithwalwe uNobhala kanti ums sesebenza noma efuna izandia okusebenza ukukhulisa umsebe nzi wesizwe isigungu seluse izitha zika President.

Ngikusho lokho ngoba namuhla kukhona ukungezwani phakathi kukaMongameli noNobhala ngoba qala wangena ezincane zathi u kuliwa nebandla lika Vukayiba- ma tingena kwaduma iground ye bili ukuba libe abantwana baka ton nge 1-0. ongress. Iningi likaVukayibambe lishisekele ukusebenza livule a-magatsha ka Congress, kodwa Young Highlanders kwaduma yo kuthiwa bazokhipha abaholi ezi- hke jaround. Zakinla ngo S.D. the khundleni.

thu. -Ngisema lapha, A. P.

Umlungu Onecala Elibi Lentombi

Yomuntu

Ubufakazi bokuthi omhlophe umlungu wathenga amaAfrika ukuba abulale owesifazane womAfrika uEsther Hlengwa, ngoba wayemkhathaza, benziwe phambi kwe-Nkantolo Enkulu yamaAfrika ngesikhathi uPhineas Conco no Mzungeni bebegwetshwa ngokubulala

USaiytsheni Cyril Etheridge oyifokisi eMartzburg wathi uke waba nezwi no Esther Hlengwa kanye nomunye wesifazane wom Afrika eh ovisini lakhe ngomhla ngu o hize e hi neuvise waba htwana ababili bakhe.

Icala laqhutshwa ngaphansi kr mthetho wekuziphatha kabi Im w bena u Esther esesem ntri y maphoyisa ngomhlaka July I Isikuludiyaya lapho siy nsim! ngakhona sasiphakathi kuye es fubeni njengoba efile. Igama !

Ezebhola **EBethel**

Ngomhlaka 4 ku February 195 okudibene Young Highlander C. yase Standerton ne Eleve Enverience F.C. yase Bethal. Kw: mbe (Youth League) elamukelwa nke kanti akakabiphi. Zathi uke umhlangano ka Zwelonke eKhi- dlala kracane yendlula iStander

Kwat'ii ngo 4.35 ntambama ƙwa Standerton Council no No Peace Kuyimfanelo yamalungu uku in Germany, zabuva zakhala nge hipha uMholi esikundhleni uma Durban Torse. Bloemfontein Exngagculisi noma engasawenzi ka- change. ""e-wire, C. to C. Phillip nle umsebenzi wakhe wobuholi. Marshal Walishiya phakathi umfa Joyinani uCongress sighube u- na omncane uWire-wire zathi um msebenzi wesizwe kanyekanye, zuzwana bmncane walishaya pha Ovimbe endleleni ozigudlukela kathi uNtara-Ntara: Zakhala ngo ngomoya wokuzwana ngokutha- Biq Fellow uRisha, zabuye zath oyedwa hlala—ungoka Nkulunku zase Bethal walinika noNo Peace lu umhlaba nezilwane ezikuwo in Germany, owalishaya phakath ezakhe. Masikhonze ubuzwe be- kwaba yi 3-7 nganhambi kwekhe fu iphambili njav iStanderton. E kupheleni be ilula ngo 3-1.

Umhlangano Wokuqala Nonyaka

Ka Zulu EGoli

Lonyaka omusha; ubonise ithenba en langanweni ka Zulu iS Z. (ArraDodana namaDodakaz kwaZulu) ebikade isetholweni kwa Mai Mai Omusha eG.li Ku fike nabalandeli abasha noma iri ngi ebelilindelwe lime: yiwe nje gokusho kuka Nobhala uMnz. A Msuthu Madlaia, lingafikanga, E. sihlalweni bekungu Mnz. J. N Nxumalo ovuka embhedeni ngo kungaphili isithutshana.

Lenhlangano, ngaphandle kokucela uZulu ukuba avuse ubuluigu bakhe, ikhulume ngomonakao okhona kubantwana. Bebefuna amasu okunqanda lobububi, Amau aphume ezikhulumini eziningi ezit' e kuhle kucelive umbuso u vuselele abagadi basebusuku njeresikhathi sempi kanye nokuthi zali mabasizane ekuqedeni uugebengu ngokubamba izigangi ezigewelegewele UMnz. J. M. S Ing.di ubeke obala evakhe mizamo nokusiza kwakhe apesif zane abanengi bege ets' engwa eduze komuzi wakhe zana rabantwana bakhe. Abe. es dele ngamazwi aqotho umqoo wokuthi ikhambi kaliphume sinyare ngabaNumz. J. B. Sisi no C. Danibe.

Imvamela umqondo wokufuna khambi lokupheza umonakalo uhandekile

Kuze kwathintwa nodaba oluyo lugxila eGoli lwama"Rashiya". Phela sekukhona eGoli isigaba sa baShweshwe esizibiza ngaleliga-

Inhlangano ngaphandle kokufuna ikhambi lelo ikhulume ngemfundg nokuvithuthukisa namasu okuzakha. Njengoba unyaka uqala kuyinhlobo kaZulu oseGoli ukuba andise amalunga akhe UZulu loia ongaka angabukeli nje impi lwa yedlanzana elikhonze ubu-Zulu lizibiza ngabo Esinye isikhulumi sihlabe nokuthi abaholi banomkhutshana wokuthi uma engakhethwanga bangaphind alugcobhe.

Lomhlangano ubenenhlanhla okuba ubuye uphinde ubone ithonga, omunye wabaqambi oke wagula kakhulu, uMnz. W. B. Mkasibe, uNodlulazihlinzwa, u-

Ulda Nyembe, ominyaka inga-ma 29. uthole abantwana abathahu ngasikhathi sinye esihhedlela

Xam Kavinjelwa ofike ngothand iokus lseka okukhulu. Impel agu Xam Kavinjelwa lo. Uthi i ubila yaskela umsila ngokulaye chi oka Mkasibe, Eyakne imilizi

o ip! aka hi kwemizamo ye S.C.

Phal: thi kwamaZulu aphumelee ukub khona kulomhlangano abaNumz Edgar Biyela, G. A Vhleko, K. S. Mazibuko, H. E. khakhane, S. P. Vundla, G. E. E. I. S. Tshabangu, A. W. Masimula A. M. Sibiya, maKhoskz A. H. Sikhakhana, E. Magubane, J. Luthuli, b. Numz. A. F. Mdaka, R. F.

USigqiki uthe wonke olilunga mak.be ngumsqusquzeleli enku-lumweni nasemlayezweni wakhe wonyaka omusha.-Ngu Dabulamanzi.

mlungu loyo waliqonda emuva kokuba esefile uEsther.

UGertrude wathi uPhineas wamtshela ekupheleni kuka August ngonyaka owendlule ukuthi yena kanye nabanye bathengwa ngumlungu ukuba babulale owesifazane womAfrika owayemkhathaza, iPhineas wathi yena wayengumholl wegenge kanti nomlungu valungisa naye uPhineas ukuthi ena, umlungu uyohola intombaana leyo iphume ekhaya,

Uthike kwalungiswa ukuthi k enge leyo iyokuza idlala izimfiidi beseke umlungu ebaleka. Uhineas wathi yena akazange enze utho ekubulaleni uqobo. Yena vahlala phansi ngesikhathi abanye bedumela intombazana, bayiwaza ngesikuludayiva bayifaka

UGertrude wathi baxabana nohineas ngenye intombazana wa hike naye uzombulala njengoba abulala enye intombazana. Icala lisazoghutshwa ke.

NONOMPEMPE

(Ngu Kadebona Hlangabeza) Kade ngibukela umdlato webhoa enkundleni yase Nigel Loca-ion mhla ka 14 January, Waqala waba muhle impela kodwa wamoshakala ekupheleni.

Kwabe kudlala iTry Again F.C. A" ne Johnson Callies "A" zidla-

lela indebe kwi semi-final. Yabona iCallies F.C. ukuthi iye-hlulwa yi Try Again F.C. base bewisa unompempe. Ngaleso sikhathi iTry Again yayisifake 2-1. Ma-nje iCallies F.C. iphika elesithahu 3. Yase ilwa nonompempe waohela lapho umdlalo.

Mina ngangikhona ngibukela yehlulwa kahle impela iCallies. Into ebangela balwe nonompempe yi-ngoba bafuna ukubanjelwa manje uNompempe wayejaja ngemela iginiso.

Kakuwinwa ngenkani. Noma bauphinda lomdlalo iwine iCallies sazodibana nabafana abadla ubhedu i"Vlak" Pirates F.C. kufayiiela ngeke idlule.

FOR EYES. Chaplin's Test Your Eyes and

Make Your Glasses Satisfaction Guaranteed ESTABLISHED 25 YEARS. SEE

Chaplin's Opticians Ltd 68B MARKET STREET, JOHANNESBURG. (Opposite Public Library)





| appearing. Also Dresmaning and Needleeralt (for women). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| port this coupon for free information |
| P.O. BOX 3541, JOHANNESBURG. The Course I wast for Courses. |
| NAMEADDRESS |
| The standard I have passed in My age in point. O Please write clearly in CAPITAL LETTERS |
| UNION COLLEGE |

Readers Forward Lobolo custom having steered the Bantu through

the centuries should be retained at all cost Lately, we have been reading letters on the lobolo issue. Two schools of thought have now

emerged on this question: one is led by "Professor Do-away-with fobolo," the other by "Dr. Decreasethe-price." The heads of each of these schools have failed to give convincing arguments in favour

we can come to but one conclusion: customs and traditions have steer-lobolo must be retained at all cost. ed them successfully even at a these areas, but let those concern-

this all-time and good custom are of savagery. but misfits in our society, and ex- It is, indeed to my mind slum or slum conditions. There is theirs.—"The Thinker," Moroka without bitterness and scorn, gave pose their ignorance of anthropo- treason and treachery to place the the low wage the African receives White City. logy. They do not deserve any lobolo level at £20, or even to and the attendent evil of malnunotice, for they want to destroy advocate its total abolition. What trition, an institution which steered our other heritage have we? What does Bantudom through the ages.

culture is only one aspect of we have no substitute on hand? civilisation; it is not something Education has not, as some peanisation of our people.

Egyptians, all backed by centuries seek to mislead our people. of civilisations peculiar to them-

POSITIVE PROOF

Famous Kidney and

Bladder Tablets

cleanse and purify

Hundreds of people from all walks of life have benefitted from the use of B.B. Tablets. Here is just one of

the many testimonials received.

** Please be so kind as to tend me a large bettle of your B.B. Tablets as I dare not be

without them note that I am living again after my Rheumatism."

For Rheumstism, Kidney and Liver Complaints, Dizzy Spells, Stiff Joints, Bladder Weakness, Aching Limbs etc.

Lawis's B.B. Tablets are equally good for men

S.A. Agents: P.O. Box 7710, Johannesburg.

the blood

especially if we give our customs and triditions of which easiest victims of this scourge. selves to honest thinking, they are justly proud. These

it benefit us to discard what we Let us not forget that European possess while on the other hand

given to us by nature. We stand to readers think, something to do harm ourselves by total Euro- with lobolo. Those who say lobolo must be graded according to the The Chinese, Indians and educational standard of women

> I congratulate Miss Sylvia Mabaso on her stand in defence of be rather toc drastic. lobolo.-A. C. V. M., Benoni.

HE abuse of lobole lies in exhorbitant demands commonly made in urban areas. This evil now spreads to rural is purity and value.

Sylvia Mahaso is quite justified to defend this custom more so that being a woman, she would like to see her own children married the right way. It would seem that most young women today do not entertain wishes for marriage for the very simple reason that our young men can have them for nothing.

Excessive lobolo charges ir urban areas are the cause of the large number of bachelors in our time.-N. S. M. Miya, Bethlehem.

against tuberculosis. This appear own people. ed in a recent issue of The Bantu drive will be particularly carried out in African areas within the Johannesburg municipal bounda

> In the Tradition of Quality

PRESIDENT Shoes for Men

A GOODWEAR PRODUCT

ACING facts as they are, selves, still retain their own ries, presumably Africans are the

Those readers who see evil in time when Europe was the home ed with this drive also bear in but they did not say we should mind the factors which help semimind the factors which help semi- discard our customs and follow

drought and famine. The authori-

As part of the campaign against this disease, I would advocate better pay, better ways of the economic, social and educational development of the Africans. This must come before areas where the custom is losing sures against spitting and the like adverse imposition of drastic mea--C. L. Matime, Springs.

> (The announcement said that the Counc'l planned to put notices in the City to remind people of the danger of spreading infection by spitting, as well as a reminder that a £25 fine may be imposed on anyone guilty of spitting in the streets. Mention was also made that an official of the City Health Department had said that notices were designed mainly to educate the public .- Ed.)

T has always surprised me to learn it.-M. M. Maisclia, Nigel. meet Africans with European

athers were known? If we should, recognition. what do we stand to gain?-D. A. Judula, Durban.

The weekly sermon:

eeds Count More Than Mere Gen. 5: 27: "All the days of

Methuselah were nine hundred sixty and nine years; and he

in this world is not mere existence far lived longest of all men has the amount of good work we put into it. We live in deeds not in years. The great questions are that he was Enock's son, he begat that he was Enock's son, he begat have you been blessed; how many Lamech and other sons as well as

> about four short verses constitute Methuselah's biography. This phrase sums up Methuselah's which only three of them were life. This is a paradox, The longer devoted to His ministry. Look at one lives the more service we the difference in the world which expect him to perform. Having those three years of service sons and daughters and then brought about. Take a lesson dving is what all of us are capable whether your life be long or short

daughters. The above scanty bio-

graphy is rounded off by the

nor is it its great length; it is the the amount of good work we put have you been blessed; how many hundreds of years have you spent on Earth?" The great question is what have you done?

words that form our text. Only Contrast Methuselah's life with that of Jesus of Nazareth. Jesus Longest life, shortest biography, lived only thirty-three years of of doing, and it is also what none its value lies not in your just of us should be satisfied with. being alive and then dying, but in The important thing about life doing good. -J. M. N.

How to be a Beautiful Woman

LUX TOILET SOAP

Women in all the big countries have learnt that a lovely complexion makes them beautiful. Because Lux Toilet Soap makes skin clear and fresh, it is used by beautiful women all over the world.
You can tell that Lux Toilet Soap is pure because
it is white. It has a rich creamy lather that makes
your skin soft and troop the your skin soft and smooth, beautiful to look at.
The secret of beauty is to use Lux Toilet Soap
every day. It is sweet-smelling and refreshing, you
will see the pretty pink wrapper round Lux Toilet
Soap in your store.



Used every day by the world's Loveliest Women

ing a woman, in fact this African custom has been OBOLO does not mean buy-

in an unfortunate position, Euro-

Added to this burden are the T F lobolo could be totally aboli- their language. present: high cost of living, I shed, we would have fewer Certainly, no one has ever claimties concerned talk about the im- ment and seduction. In place of phy is perfect to a degree which position of a fine of £25 for spit- this, parents of couples intending cannot be challenged; but, as Mr. ting, but the ignoran. African, of marriege should pool their re- Monapeloa points out, throughout times very poor, can ill-afford to sources to help their own children the history of African or any other buy even a handkerchief; he start off well in the new life of literature, no person has ever knows nothing of the T.B. menace marriage. This would also help evolved an "easy, scientific, phone-

through spitting on the ground, stem divorce, because with many tic or practical" orthography such and to punish him for this would couples, divorce comes early in as many people now talk about. life as the young men and them- WI hout going into the details selves unable to support their of this controversy may I briefly families. -Cecil Layton Goba, say I go a little further than Mr. Baragwanath

> vision of their scripts; in and "o" certainly do. read their newspaper well enough, "m" and "n" with the apostrophe Many have accused me, saying I is just nonsense. The question is: was opposed to English in The do these people who raise objec-Bantu World This is far from cor. tion on this matter find any diffirect; what I did say is that I am culty in reading words with that opposed to total exclusion of apostrophe? The purpose and use Bantu languages from this news- of the apostrophe is someting well paper in favour of English. Mr known; why all the farce against Masiagwala would seem to run its use in Sotho?-A. S. M. Ntshaaway with the impression that I ngase, Pyramid. dislike English. That is not so; 1

READ with dissatisfaction surnames. Some of them are the dohanneshurg Health well-spoken Africans who, Department statement an throughout their life-time, have Mr. M. Malsella said in a letter confusion in the minds of the readnouncing measures intended battled hard for the upifft of their published in these columns recent- er. Other languages can be conly that he advocated a 'reason- fined to newspapers catering espe-Anyone hearing these surnames able" standard for this custom, cially for them.-E. R. Dolamo World. It would seem that this would think that their owners, What does he mean by that? While Wabank. whom they may never have met, I have knowledge of this custom are not Africans but Europeans, by mere reason of the fact that the Acknowledgment Should we cast aside the good majority of Africans practise it, I names by which our great-grand- am strongly against its continued

> For my part, lobolo must go.-C. E. 'Mitsi, Brakpan.

HOSE among us who, throughout South Africa, have followed with keen insadly misrepresented by most teres; and pride the growth of people, especially the number of Sesotho literature, feel most inmen who have written in these debted to Mr M. D. Mohapeloa for columns demanding its abolition. In this page. He dealt with Sesothe Custom is the root of a nation, orthography quite convincingly, and having thrown away some of and tore to shreds the case of We all know about conditions in our good customs we find ourselves those who unreasonably insist upon changes in this orthography in line with that of Northern

What is more, Mr. Mohapeloa irrefutable facts to show that behind all this mischievous clamour for a change lies a deep-seated prejudice against the Basotho and

cases of illegitimacy, elope ed that Southern Sotho orthogra-

Mohapeloa by adding that in actual spoken Sesotho, there are indeed no semi-vowel sounds Some correspondents rush to which are correctly expressed or print even before careful reconveyed by "w" and "y", but "o"

fact, they would seem urable to The objection to writing the initial

like English and I am only too glad to read it because I want to learn it—M. M. Maisclla, Nigel.

AGREE with Mr. T.A. Maake's suggestion for English and Sepedi only in this newspaper. Sepedi is simple to read and

Space does not permit publica-tion of letters which the Editor acknowledges from the following Readers: Charles J. L. Makgati, Moses Nigapele, M. M. Maisella, B. A. Scobi and Poli Ngcebe-thwane

Get a 'KODAK' camera easy to load easy to use

Load with 'KODAK'

for clear life-like pictures

If unobtainable from your 'KODAK' dealer, write to :-KODAK (South Africa) LIMITED, Cape Town, J'burg or Durban.



DO YOUR SHOPPING BY MAIL OR C.O.D. Try The RAND CYCLE WORKS FOR THE LATEST BANTU RECORDS CUITARS, GRAMOPHONES, CYCLES, ETC.

Satisfaction Guaranteed 305 MARSHALL STREET, JEPPE, JOHANNESBURG

ren feel sick from eating too much, or cry when their teeth are coming, give them Daby's Own Tablets. They are good, safe medicine with a nice taste. They will calm your child's stomach, and help him to feel happy. From chemists or stores at 1/6 a packet, which lasts a



THE RIGHT FOOD MADE HIM STRONG

Babies, who are thin, and cry a lot even after they have been fed, need more nourishing food. Doctors and nurses tell mothers to give their babies NUTRINE, if they cannot breast feed their babies, or if their breast milk does not give baby enough nourishment. NUTRINE soon makes babies strong and well.

You can buy Nutrine at the chemist or store, and it is very easy to prepare.

Your breast milk is not giving your baby enough nourishment," "Feed him with NUTRINE; it is a very good food for babies.



baby! NUTRINE did him so much good that I feed all my babies on NUTRINE now."

baby give him "Nutrine," the food next to mother's milk



State Language preferred, to HIND BROS, & CO., Department 74N, Umbilo,

LTS-338-82

A LEVER PRODUCT



to make me grow

BIG and STRONG

SUBSCRIPTION RATE: 12/- a year; 6/- for 6 months; 3/- for 3 months. Write to: The BANTU NEWS AGENCY (Pty.) Ltd., P.O. Box 6663,

10 Africans were presented with certificates by the Non-Euromean Branch of the St. Lebn's means less food and greater Ambulance Brigade, to show that susceptibility to disease. It they had successively passed an also means less chance of examination of their nine improving the housing conmonths' lectures in a health and ditions. Thus we have a comhygiene course.

One of the examiners, Mr. S. W. McEloney, Divisional Superin- Good housing, on the other hand proved themselves capable of mastering the technical aspects of the course, which in no way was elementary, and that they could have done.

Corps Officer, they represent a intelligence are concerned.

This led Mr. Grant to say: "This

a host of other subjects.

All the men devoted only two

field, is through the facilities of bodies such as the Johannesburg local Committee Non-European Education. This organisation, which aims specifically to provide Africans with occupations for their leisure time, has, in the course of its work come across many talented Africans whose ability would never have boen discovered but for the interest taken in them by this

proving their value to Africans Women of South Africa. by helping those whose talents discover this for themselves.

Secretary of the Johannesburg Langa Township. in art, is allowed facilities to people. prove his worth. So much for that.

amount to nothing short of re. City. not better, than Europeans.

Housing is a problem Powers to absorb

On Wednesday evening last week.

10 Africans were presented with certificates by the Non-Euro
Description of the Non-Euro
Description

plete and vicious cycle, the keystone of which is housing.

Division of the St. John's not only increasing these attri- decency or healthy living. Ambulance Brigade told The butes with their improved wage. Authorities, then, all over the mercial economy.

per house or a total of over £100,000 per year. On the same \$ This article is the first of

Bantu World that the men but also increasing the efficiency world have endeavoured to imof the nation's industrial and com- prove this situation by construcbody in health and disease; the stone. In general however, the time. Thus it is discovered that power of the families to be housed in creation and accomplishment barometer and curculatory Native of the land be he Chinese the financing of the house must be themselves.

and the 150,000 required in Union, a loss of

Authorities have thrown up the

Many attempts have been made ting houses on more modern towards lowering costs - making To all thinking people, this is patterns and with better mate- the house smaller, reducing the absorbed this knowledge as obvious. Nevertheless there are in rials, In general the system, so number of rooms, combining effectively as any European the world today over 200 million well exemplified in Johannesburg different functions of rooms, (e.g. families in need of decent housing, works like this. A contractor is cooking and eating, sleeping and afterwards, The 10 men, moreover, came from This is mentioned lest anyone called in, designs are prepared dining etc.), using cheaper matevaried walks of life, and accordshould think that South Africa is (always new ones) and a lot of rials, but though these have would be completed sooner and a Ing to Mr. W. R. Grant, Brigade unique in its housing difficulties.

Corps Officer, they represent a All over the world, mankind has are employed to construct the been enough in other attempts to "self-help" factor is most impor-Corps Officer, they represent a All over the world, mankind has are employed to construct the been enough. In other attempts to tant, and if marshalled properly far as average education and self his primary need,—shelter houses. Next the family who has cheapen the cost of houses, invesfrom the elements, and with the stood by and watched all this tigations are made aimed at using problem of housing the passage of time has acquired a happen, moves in, and the all possible local resources. A classes gues to show that the African, certain skill in the technique of Authority then finds that the neighbouring forest, a deposit of classes. given a chance, can demonstrate construction peculiar to his own income of the family cannot sand, or, as with Orlando, the his capability in much the same race. Some people almost by possibly cover the instalment presence of a tremendous dump of help is not the greatest. When a way as members of any other instinct, produce perfectly sound necessary to pay off the house ash from the Power Station. But, family and its neighbours take an analysis of the house ash from the Power Station. houses, as for instance the Syrian with its adjunctive services over the greatest resource that is con- active part in creating their own In the syllabus there was the of Palestine who uses dressed the period of its estimated life stantly overlooked is the man. homes, their satisfaction and pride

systems; digestive system; food South Sea Islander, Malay, Cey- subsidised, and it is this steadily For example if even only one and malautrition, respiratory lonese, or African, does not get growing subsidy that, not only in member of each family devoted system; air and ventilation and much further than the equivalent Johannesburg but all over the one day per week to work on the of our wattle and daub, or earth- world is so considerably slowing house this, on unskilled labour ern walls with a thatched roof. Ir down the provision of houses for rates, would amount to over £22 hours a week after their normal the mass, these structures are the workers. Johannesburg's per year, or, on 5,000 houses would working hours over the period crowded together with little or no recent 5,100 dwellings (the White total £100,000 and represent a of nine months required to comcrowding is common, the floors are and would require a yearly pay of almost 20 per cent. Surely a dirty, light openings are few ment of £40 to make them econo- considerable contribution of which has built his own house and Now coming to matters of art. The smoke fills the interior; vermin mic-about twice as much as the fullest advantage should be garden can be a Communist". And only contact just about the abound and generally conditions occupants can afford to pay. The taken. If more than one member majority of Africans have in are considerably below par on loss therefore amounted to £26 could put in this time, the house

basis the 50,000 houses needed in Johannesburg would entali a loss of £1,000,000 per year, sultant, and is intended to spotlight some of the circumstances which have led up to Good housing, on the other hand means a satisfied healthy people even the lowest standards of £3,000,000 per year on the housing shortage. The writer, houses. In face of facts like housing shortage. The writer, houses are the principle there with their improved ware. Authorities then all over the these it is readily appreciated that of helping the African to help solve his own problem, wants to see the African playing a bigger role in building. The views in this series are given at an opportune time. The series on housing along the Reef will be continued

Notice of the state of the stat

But the monetary value of selfthings in their lives. It gives them something to work for, something that will be theirs, a sense of possession, a stake in the community. With self creation follows pride of ownership, and something more important to labour for, to behave for, and to strive to retain.

It has been said "No man who this is only too truly applicable to South African conditions today. Communism is blamed for the rioting - The Government attempts to prevent further trouble by outlawing Communism, but I suggest that the answer lies in the saying "Those who have nothing to lose, lose it readily." Or in other words-"Those who have something to lose guard it preciously." And what more

needs of the whole African com- where she has been awarded a quarters at Limulunga in March or secondary education at approved making ultimatey for more harmunity, they are nevertheless bursary by the Union of Jewish April, the colourful ceremony will institutions, was announced at the monious conditions and greater

But Self-Help alone is not the

play. The little building skill that the people have must be supplemented with technical guidance and the cheap supply of the most Honour has come to a Nigerian suitable material. Here then is the as unnecessary streets, too wide a tain amount of street lighting is with the interest on the value of the land is charged against the scheme, as also the maintenance costs. These approximate £1 per month which I consider the Native is, on the average, able to meet on an economic basis.

And now as to the House. By experiment and estimation, it has been determined that a 450 square oot, three roomed house of good durable material can be built by an unskilled Native at a cost of £100. Three rooms is set as the minimum standard, with one room naving a chimney and a concrete hearth for a stove or fire. Regulation window area and ceiling

We have remarked previously self and to the teachers of the that all nations have acquired a schools to which he is trans- certain skill in house construction and the African Native is lacking in this respect. The 10,000 slogan for all Secondary School huts constructed at Moroka are concrete evidence of this, and the Johannesburg Rotary Club obtained final proof by selecting one man from the five names heading the Council's waiting list of 15,000, and arranging for him to build his own house under their technical supervision, With making his own Kimberley bricks this man, working only in his spare time, completed a perfectly satisfactory house in three and a half months, Had the bricks, or blocks been supplied him I estimate the time would have beer reduced to two months (part time) r two weeks (full time).

The essential point in this scheme suggested then, is that the Native under supervision of the Local Authority builds for himself either with his own hands, or with riends, or otherwise contracts with some more competent Native o build for him.

(To be continued)



AILING to avail herself Paramount Chief Mwanawina III and need education. Complaints clous possession can there be than of a scholarship to take of Barotseland, unlike African have been made by

Although the facilities of this India through passport difficulties, son residence and flood season of an educated chief to his tribe. first to cheapen the cost and lessen organisation and its affiliated a young African woman, Miss quarters. This year, when he A recent report states that a gov- the time of construction of houses, hodes throughout the country Mary Nongauza will now study at moves from his dry season resi- ernment scheme to give financial and, secondly, acts as a stabilising are inadequate for the total the University of Cape Town dence at Lealui to his flood season help to selected sons of chiefs for force in the working community,

Miss Nongauza graduated B.A. The Acting Director of Informational Course a Vuma, near Eshowe. tre worthy of expression to from Fort Hare in 1945 and is a tion in Northern Rhodesia said re-Once this first step has been taken is the daughter of Mr. and Mrs. G. the film to commercial circuits tely and would be considerably exexperience shows that the Nongauza Her father, well-known overseas to publicise Northern tended next year.

African progresses just as in Cape Town, works for a labour Rhodesia. He himself would write rapidly as does the European. recruiting corporation in that city, the script of the film. In the words of Mr. D. K. Rycroft | and her mother is a midwife at

Local Committee for Non-European Adult Education, there in the work of the National Coun-in the work of the National Coun-long and 20 or 30 miles wide. It is is no evident difference between cil of African Women, in which the African and European except she has held a leading position, colour of skin, when the and is also interested in the edu-African, who is really interested cational development of her

ers in ways of coping with preju- a dance. The hue and cry raised by Euro- dice, whether it occurs in the class. pean building artisans over the room in teacher organisations, or proposed Native Builders' Bill in relations between teachers and parents.

post-graduate work in chiefs known to us, has a dry sea- went further by showing the value Thus the Self-Help principle acts be filmed.

school teacher in the Cape. She cently that it was hoped to sell added, would be started immedia-

long and 20 or 30 miles wide. It is flooded by the Zambesi every year. From April to June boats and services. barges built locally, can traverse Dr. Manuwa is the first African plot, can be dispensed with, yet migration is made by barge.

Often the complaint is raised that African chiefs are backward

start of the chief's educational man power efficiency.

The scheme the announcement

The Barotse Valley, in which African doctor, He is Dr. Samuel Authority's part. It must prepare Layinka Ayodeji Manuwa who the plan on as economic lines as has been appointed director of possible, a town plan and a house Nigeria's medical and sanitary plan of basic needs, All frills, such

all parts of the plain. The Chief's to be appointed head of any Nige- adequate open space maintained. rian government department. He | The provision of the land and The Chief wears a uniform became deputy-director of medical adequate sanitation, which inwhich was presented to his grand- services (regional) in Nigeria in cludes a water supply and a cer-

sentment towards Africans reaching standards as good, if sion in instructing student teach of a 40-foot pole and there executes Wants to know-

How far the N.R.C. has gone about the dispute which led to its adjournment in December 1950?

There is a lesson in the aforesaid A new course in race relations, father by Queen Victoria, His fol- December 1948. facts for those who disclaim the to acquaint future school teachers lowers wear their traditional cos- He was awarded the Order of the Authority's prime responsibiabilities of the African to with the latest methods developed tumes, and the pageant is gay with the British Empire in 1948, and lity, with transport as an impor-

absorb on a par with Europeans by social scientists in the fight song, dance, drums and primitive has been a member of the West tant corollary. The cost of these when it comes to the question of against racial and religious preju- rites. The whole action takes place African Medical Services since services over 30 years together dice, is now being taught at Long during the day, and the culmina- 1937. In most instances such disclaimevs Island University in New York tion is the famous makishi pole dance, when at dusk, one of the

-"WOZANAZO."

proves this point. This week "Siambok" says--

An African head of an African Secondary School complained bitterly in my hearing the other day about children who go from one Secondary School to another during their Junior Certificate course.

The parents, he said, send John At the end the year John fails to West Street Secondary School in Maritzburg where he does Form I University J.C. The following year they transfer him to Bophelong Secondary School for his Transvaal J.C. Form 2 600000000000000

He has at this school to buy new text-books for a different syllabus, and has to replace two subjects with fresh ones as Bophelong and West Street do not teach the same subjects through and through.

his examination. He is taken away from this school to Sediba Secondary School in the Orange Free State where he just manages to pass his Form 2. His parents now apply to Manxeba

WRITING HINTS

(Continued from last week)

Children are adopted, but hats and similar objects never should

Act as: Not an equivalent to the points of "to be"," "Acted as goalkeeper" or " best man"; he was goalkeeper, or best man.

As far as so-and-so is concerned: This is nearly always used wrongly and is best avoided altogether. A turn of the sentence sometimes will make it unnecessary; again, sometimes only an ordinary preposition is wanted. "The subject is unknown so far as astronomy is con-

cerned."- The subject is unknown to astronomy. As a result of: Not to be used after a verb; e.g. "die as the result death can be the result, but not die.

Asset: Has its financial uses, but should not be used for advantage" or "merit" or "good point."

(Continued next week)

CUT THIS OUT AND KEEP FOR REFERENCE

Province for Form 3 Cape J. C. He finds two new subjects in this school whose syllabus is different from that of every school he has-

so far attended. John is now in no position to substitute new subjects for two of his old ones. He finds teachers unable to create special classes for him. In despair he studies two of his subjects privately. At the end of the year he fails and blames the Manxeba School for what he and his parents are really to blame.

When I asked the Headmaster why parents like to move their children from one school to another, he shrugged his shoulders, and One of the leading African High quickly remarked: "The best students stick to one school."

A great deal of ignorance prevails

among Africans as far as the J.C. course is concerned. They ought to know that there are five different J.C. courses in South Africa, that the different Secondary schools do not "A rolling stone gathers no moss." necessarily select the same subjects in these courses, and that methods of teaching and textbooks are not the same in all schools. A student who is hawked

from one school to another is at a great disadvantage. He is a heights are observed. problem to his parents, to himferred.

"Stick to your bush" ought to be a pupils. Where the J.C. course has been begun must be where it must be continued and completed. Let teachers and others who understand these school things educate the African parents on such matters. This running about from school to school during the course of the same course must come to an

Schools has made its policy to admit only those pupils who come to it for Form I. If all the High Schools embarked on such a policy and stuck to it strictly things would soon improve and many teachers would be saved a great deal of headache.

This may not be true in some respects. "Rolling" may do one good in some things. In the case of Secondary school pupils this say is very true.

Ge mosadi oa gago a fokola. Ge a sa dume go ja:

Ge a boifa a sa kgone go etsa mosebetsi oa gagoe oa ka metlha. Le ge a tsoengwa ke linako tsa gagoe dira gore a berekishe meriane ec

Manufactured by
EVEREADY SOUTH AFRICA LTD.

P.O. Box 401, Port Elizabeth

ALWAYS USE EVEREADY

TORCHES AND BULBS. TOO

AMARA TONIC SEHLARE SA BASALI

Theko ke 3/6 le 5/6 botolo ka go latelana Schlare se se na le, atla otlhe a soanetseng go nchafatsa le go ikutloa monate mo meleng.

Ge monna oa gago a fokola

Ge a sa ja-ka tsoanelo, a sa kgone ho robala pila Ge a hlabioa ke madi mo meleng le mala a sa bereke ka mokgoa o soanetseng.

Le ge a soanela ho fumana sehlare sa go hlatsoa madi Dira gore a berekishe

TAU TONIC ELIXER

botolo 3/6 le 5/6 ka go latelalana Sena se tla bushetsa mele oa gagoe bophelong bo bothle Obtainable at

GOOD HOPE PHARMACY (Ptv) Ltd. CORNER POTCIETER and BOOM STREET, Pretoria.







Brushing Teeth Right After Eating with

COLGATE DENTAL CREAM HELPS STOP TOOTH DECAY!"



Raporoto Tsa Litereke Le Mahaeng

Khoeling ea Ts'itoe ho nele pula e entseng 4.80 inches. Pula eo e lle ca anela hantle leha e ne e battile e sekeletsa mathoasong a khoe- hashini, empa he joale o phahamili, empa matsatsing ao le neng le sele, ho ne ho ee ho chese hampe.

Ha esale pula e qala ho na Batala ba lekile maoala oohle ho jala 'me ba lema boholo ba masimo a bona. Libakeng tse ling batho ba senyehetsoe haholo ke liphoofolo mehleng ea komello me ba ba ba lema masimo ka mehoma ea matseho.

mong a nosetsoang Tugela le Mooi betsi oa Mr. Ntintili oa ho ts'oarels River, Liphoofolo lia khora joale ba sio o ile oa fela ka la 30 Ts'itoe ea na be e le seboka sa Motlatsi ba esale e re fahla hamonate, hoha esale e re fahla hamonate, ho- UMZINTO: mme lekhulo le letle hoo libakeng tse ling joang bo fihla lengoleng la motho, empa ha lilemong tse ling ileng ea sitisa ts'ebetso e ntle ea

Limela tse ntle li bonoa masi- chakela Durban Kimberley, Mose-

Ka lebaka la komello e matla e tse fetileng ho ne ho ntse ho se ho jala poone, linaoa le matumpe,



Bana ba mametse 'mino oa koloi ea lits'oants'o koana Ciskei, tsa Lekala la Litaba tsa ba Bats'o.

joalo. Likhuts'oane le tsona li kho- ho tla boela no khobolelloa hape. ts'e hantle.

THEKISO EA LIPHAHLO

Batho ba bats'o ba ntse ba rekisa liphahlo le tseo ba ikotuletseng nonneng ka lihlabeng, empa litsona, limarakeng tsa Tugela Ferry phuleng pula eo ha e ea lekana. le Keats Drift. Ba rekisa le lintho tse kang lieeiee.

BUTTERWORTH:

Liphoofolo li khotse hantle. Ho sa tsoa pula e ntie e ileng ea me. theko e phahameng, matumpe le sharoa e entse 6.92" mahareng a oona a rekoa haholo, a ea batloa. khoeli ea Ts'itoe, 'me naha eohle NONGOMA: e talimeha e rateha,

der e thahaseletsoe ke sechaba bongata, ho hlola seboko sena.

Matamo oohle a macha a chekiloeng seterekeng sena a tletse hoo a khaphatsehang ha liliba le mehloli e sirelelitsoeng e kopotsa e phorosela, e leng ho bonts'a hore ebile ntho ea bohlokoa ho e teratela. Ho ntse ho abjoa lits'a tsa moo ho ahoang le moo metse e tlang ho hlonngoa teng.

FLAGSTAFF:

Khoeling ea Ts'itoe pula ebile ngata haholo mona Flagstaff. Monghali Mngenyane, Mongol oa hofeising ena o ile a nka matsatsi a mashome a mabeli le motso c mme ho lebeletsoe hore kotulo e le mong a le phomolong, ho tloha tla ba ntle. Ka lebaka la ho leme-

Leha ho lenngoe morao joalo, lijalo tseo tse lenngoeng li ntle haholo

Pula e bile ngata hoo joang ho joang bo neng bo be tla khoeling reka likobo. ea Loetse bo ile ba echa ke letsatsi. Likhomo tse nonneng li rekoa ka theko e ntle.

Limarakeng linaoa li rekisoa ka

Pula e ileng ea etsa 3.71 inches e Le hoja ho ile ha liehoa ho ja- nele khoeling e fetileng. Naha es loa lijalo li ntle haholo. Empa rateha. Mots'eareng oa mantsiboea ho li boetse tsa khathatsoa ke le-sefefo le sekhohola se seholo se ile hola le ileng la bakoa ke pula e sereto le sekhonota se sibaka ngata. Seboko le seseli li ne li neng tse ka thoko ho eona. Ho ile matla haholo empa libakeng tsa ha na pula e ka bang 12 inches ling ha lekoa mahlale a ho se 'me lifate tse ngata tsa kogoha. phekola, 22 per cent DDT Pow. Matlo a mangata a Batala a oa. Sebkeng se pel'a Mapopoma likhomo tse hlano li ile tsa fefoloa ke moea oa lioa li lihela ka lengopeng, tsa

> Likhomo li khots'e hantle. Ho bile le fantisi ea likhomo mohla Batala mane moo ho ke Mona Sale Yards. Ho ile ha rekisoa likhomo tse ka bang 480 tsa Batala tse ileng tsa rekoa ka khakanyo ea chelete ea £10 khomo le khomo. Likhomo li ne li khots'e hantle, 'me tsa rekoa hantle. Pholo e 'ngoe e ile ea rekoa ka chelete e £22 e le 'ngoe.

Ho se ho qetiloe ho lenngoa, homohla la 16 Ts'itoe, 1950. Nakong la morao likokonyana li sentse lico a phomotseng ka eona o ile a jalo hampe haholo.

Once he was too ill to play his guitar-**NOW HE IS** THE STAR IN A FILM

Albert played the Guitar in a band. He was always so ill that his playing became very bad. He was tired and weak. Then the band-leader said to him "You are no good. You must take Phosferine. Then you will be strong." Albert took Phosferine and very soon he was healthy and happy. He played well and quickly became number one in the band. Now he is the star in an African film.

> You cannot be a big success if you are ill and weak. Phosferine will feed your nerves and make you strong and healthy. The chemist and the storekeeper sell Phosferine. Buy some now. Take a little every day.



In Liquid or Tablets from all Chemists and Stores PROPRIETORS: PROSTREES (ASSTROS) & PARSONS) Lub., St. Belling Lamen, Exchange,

Ka nako e telelenyana Morena Mshiyeni ka Dinizulu o ile a hoehla liphateng motseng oa hae oa Masitse hlooho.

Boto ea Lilakesense tsa Mesebetsi e Kantle Leboea ha Zulu e bile le seboka sa eona mohla la 9 Pherekhoeng, Bongata ba likopo e ne e le ba lilakesense tsa Lilaga. Limausu le la tsamaeang ba rekisa feela, 'me bongata ba tsona tsa amoheloa. Mohla la 10 Pherekhoeng tla. Marena bo Cyprian, Pumanyova le Moses hammoho le batho ba makholo a mahlano ba ne ba le teng pitsong eo.

Toloko ea hofeising ea Masetera-MELMOTH:

la kotula hantle haholo.

Mesebetsi e mengata ea ntlafaso ea naha e sa le morao ha e se hore ho ntse ho nts'etsoa pele ho chekoa ha liforo le ho lenngoa ha oang meeling.

Thuso Ea Likobo Ho Mafutsana

(Ka A. M. I. Badenhorst) Selemong se fetilng batho ba ba-

lang leselinyana lena ba ile ba bala litaba tsa 'Muso, tseo o bolelang hore o ntse o iteka ho thusa ba fa likobo mahala. 'Nete ke hore 'Muso o kopanela morero ona le Mekhatio ea Ba Mohau, 'me o ee o nts'e chelete e lekanang le eq Mekhatlo eo o e ents'itseng ho

Ho ke ho ho utlosisoe hore ho thata ho fa motho e mong le e mong kobo naheng eohle-eohle, ka hona 'Muso o ee o sihe litaba matsohong a Mekhatlo eo ho hore e tle e iphumanele e le eona, ho hore ea lokelang ho fuoa mpho e joalo ke ofe.

Ho utloahala hore ba 'Muso ba itokiselitse ho kenya taba ena Mererong ea eona ea Litaba tsa Lichelete tsa selemo sa 1950/51, maebana le ho rekela bafutsanehi li-

Mokhatlo o mong le o mong o sebeletsang matutsana a Batala, o ka etsa kopo ka Komishenara oa sebaka seo mokhatlo oo o thehiloeng teng, kapa Maseteratsanchileng ntle le theko.

Phahamo ea Theko ea liphahlo Tsa Sechaba nyolohile, homme likobo tsena kobong. Mekhatlo e batlanang likobo e etse likopo, 'me e neha Komishenara kapa 'Maseterata chelete halofo ea theko eohle, e leng

Komishenara kapa Ofosiri e lokelang o tla fetisa kopo, hammoho le chelete e behiloeng kapele ho eena, tsohle tse hlokehang malebana le mokhatlo oo ho sitana le palo ea likobo tse batloang, kapele pele ho la 5 Hlakubele, 1951.

Ho lebeletsoe hore selemong sena ho tla nehelanoa ka likobo tsena pele mariha a kena.

Mona Le Mane

Stals, eo e neng e le Letona la Haho letho le kotutsoeng libakeng mong, qoleng tse ka bophirima Litaba tsa Thuto 'Musong oa tseo, 'me ho se ho ts'ohile hore halitaba tsa puso.

sebetsi o mong Kabineteng ea ho tla ba hobe haholo. Muso oa Kopano ea eba Letona la Bophelo ba Sechaba le Boiketlo ba sona.

Ha a khutletse Kopanong o ile a sebetsa mesebetsi e mengata. A khahloa ke litaba tsa sechaba, a ba a khahloa ke ka moo ba Lekhotla la Nationalist Party e Eteletsoeng pele ke Dr. Malan ba neng ba beha litaba ka teng.

Monghali enoa o hlahile ka selemo sa 1880, motseng oa Tulbagh. O hlokahala a ena le lilemo tse mashome a supileng. O ne a ena le khomo tse 5,350, likhuts'oane tse bara ba bane ha a hlokahala.

tsa Bathusani a entse motsoebere pondo tse £76,583, 13s, 0d, har'a Makhotla a Makomonisi ka Boroa ho Motse oa Seoul, homme hoo II bile tsa fihla moo li seng li Lichtenburg feela ha etsoa kotulo saletsoe ke limaele tse ts'eletseng ea mekotla e 50.000. feela ho hore li kene motseng oa Ho Noesetsa Naha:

ba loanang ka litanka ba Bathusa- tsoang naha ka metsi, empa moseni bo boleola hore ebile bo maka- betsi o Taung o moholo ho feta fontein, mane Klerksdorp, Hoa botsang mohla letsatsi leo. Mafohlo eohle. Mesebetsana ena e Kuru-nahala hore itaufi merafo ea Free a mane a litanka tsena a boela a man, Zeerust. Thaba 'Nchu le State e tla hapa batho ba bangata. khutlela morao ho hore a qete ho Barkiy West, empa ka ha ke mese- e leng hore bahlanka ba 'Muso ba chachametsa a tsamaea a pshatla betsana e mathisang metsana a tla eketsoa Odendaalsrus. Bathe ka, a phunyeletsa le ho fetela ka liliba, e ee e tlohe e sitisoe ka ba sebetsang moo ba se ba ahetsoe pele ho motse oa Anyang.

LEKALA LA BA BATS'O RAPOROTO EA 1948-49

Basebetsi Le Litaba: TLALEHO EA KOMISHENARA E MOHOLO OA BATALA, WESTERN AREAS H TLOHA KA LA PELE PHUPU, 1948, HO ISA MAFELONG A PHUPJANE, 1949

Le hoja sebaka sena e le se seholo ho feta tsohle tse teng tse tlas'a hofeisi ea Komishenara e moholo oa Western Areas, ebile e le sebaka se nang le mathata a mangata ho feta tsohle ka lebaka la ho hlokahala ha matlo a lihofeisi tse lokelang, le bona basebetsi ba lekaneng, joalo-joalo, empa selemong seo ho buuang ka sona katleho ba sebetsang ba lefshoe meputso a motho eo, 'M'ae, Ntat'ae, Mosali e bonahetse mesebetsing eohle,

Sebaka sena se seholo haholo, se Lijo batla se etsa 141,000 square miles ka boholo, batho ba phelang teng ba fumanoe ba le 1,292,911 haho ne ho baloa batho selemong sa 1946. Makhotla Le Liboto:

Makhotla a teng a Sechaba le lonyana e betets'ana. ta, Albert Cuthbert Madonda o Liboto tsa Liresefe a ntse a sele a ahloloa mohla la 29 Phere- betsa le ha e se ka mokhoa o khokhong a ba nehoa kotlo Lekho- tsofatsang. Nakong e ngoe Maleng la Nongoma ka ho hlahisa khotla a ee a tlohe a sekamele litanotho likotsi tse mpe, 'me a ahlo- beng le lis'toanelong tsa Marena, eloa likhoeli tse tharo litlamong homme kutloano le ts'ebeletso lisebetsa ka thata. Ka lebaka la taba 'ng'a e le 'ngoe e fokole. E re no ikopela boipiletso kahlolo e j. ka ha Makhotla a na a ena le meeli ea emela Lekhotla le ka pele eo fellang ho eona cheleteng, a batla a sitoa ho phetha merero e Khoeling ea Ts'itoe ho nele pula itseng nakong e 'ngoe. Libakeng entseng 5.21 inches. Lijalo li ntle Witzieshoek, le Thaba 'Nchu ho tla naholo le hoja komello ebile ma ke ho lekoe hore ho kopaneloe la, empa he leha ho bile ho le kapa ho etsoe ho hong malebana le

Bongata ba lijo bo ile ba rekoa tseng mosebetsing. selemong sena ka lebaka la ho fumana kotulo e mpe. Ke Lichten-burg, Zeerust le Pilansberg le Taung moo ho ileng ha etsoa kotu-

Leha komello e ne e bile e le e tsona, kapa le li hloka matla hakaalo lebese ha lea ka ba la theoha moo le bokelloang

Nchu le Lichtenburg, o ile os Sechaba thuso e kholo, haholo ho £1,000 ka selemo. bana ba kenang likolo, ba fuoang lebese ka chelete e tlaase haholo Likepeng.

Mesebetsi ea khale ea thibelo ea joalo ho lebeletsoe hore Batala ba tleng.

ho hore litaba li khanneloe bo- mobu ho hoholoa e boetse e tsosi. tsoang moo. tsoe libakeng tse ngata. Thaba (d) Ba sek tsoe libakeng tse ngata. Thaba



Ona ke morero oo mong oa ho thibela metsi hore a seke a es hole, mane Taungs. Morero ke hore metsi a seng a le mangata hata ho hore o fuoe likobo tse holo a tlosoe moo ho ntserg ho n oesetsoa. Ha morao metsi ana a ncha ho tla abeloa Batala ba fu- lebisoa hape matamong a boele a sebelisoe hape-hape.

Nakong eo ho ngoloang ka eona. cheka mangope hape. tse neng li rekoa ka pondo le li- Morena Gilbert Moshoette oa Ba- Sechaba sa Mafeking se boletse reletsoa ke molao oo.

Ka lebaka la mofere-fere koabana seo hammoho le balateli ba bang ba hae ba tlosoe moo ba isoe seterekeng se seng.

Libakeng tse ling ho sa ntsane no hanyetsanoa le litokiso tsa makhaoloa terata eaba ho khanneloa naha o tla potlaka ho atleha. liphoofolo ho fula likampong tse Likaho Tsa Sechaba pehiloeng letobo ka phirimana. Ho

hlaha eo e-s'o kekele. Temo: Bofifi bo aparetse naha ca 'Muso holo nakong ea selemo sena seo ho mong se tlang. Kepano ka ho lahleheloa ke buuang ka sona. Pula e ile ea fo- Leruo Mohlanka ea Matla Litabeng tsa kola haholo, haholo literekeng tse Ka lebaka ta komello, leruo le Puso, e leng Dr. Albert Jacobus Leboea-le-Bophirima ka Koloni tsohle tse atlehisang motho ka Kopano, ha ba Lekhotla la Nation- eba ho ka 'na ha tsoela pele ho nakong eo ho ngoloang tsena ka alist Party le khethoa ho tsamaisa omella, liphoofolo li tla shoa ka tsona, pula e ne e e-s'o ho ne mokhoa o ts'abehang. Leha hole Ka morao ho hore Dr. Stals a joalo sechaba se fumane theko e hanane le Kabinete ea habo lita- ntle likhomong tsa sona, homme beng tsa Thuto, o ile a nehoa mo- hoja ebe litaba ha li joalo, ho ne

> Phokotso ea liphoofolo e entsoe libakaneng tse seng kae. Ho ile ha boela ha hlahlobjoa hore ho lokela ho ruhuoe likhomo tse kae libakeng tsena: Thaba 'Nchu Witzieshoek, Kimberley, Griquatown le Barkly West hammoho le lipolasing tsohle tsa Trust tse koano. Thaba-'Nchu feela ho ile ha khetheloa palo ea likhomo tse 2,337 phokotso.

Ho ile ha etsoa lifantisi homme ha eba le lifantisi tsc lekholo. Li-.7,542 le likolobe tse 521 tsa reki-.soa kaofela chelete ea theko e Mafohlo a ts'eletseng a litanka entsoeng fantising eo ea eba li-

Selemong sona seo ho buuang ka sona mona ho ile ha rekisetsoa a bolaile Makomonisi haholo taong Batala mekotla e 1,590 ea peo ea eo. Sebakeng se seng litanka tsena lijalo tsohle, e 5,770 ea fetlelase, e li kile tsa fophella Makomonisi 10,936 ea moiteli. Seterekeng sa

Ho na le mesebetsi e mehlano Matla le bonatla ba bahlabani libakeng tse koano moo ho nosekomello.

la 25 Pherekhong, e neng e en-tsoe ke ba Lekala la Litaba tsa sheleng tse 'ne, li se li rekoa ka ponto le leshome le peni tse tseleseng. Hoa bonahala hore 'Muso o Ke mora oa mofu morena Aaron se ka sa fuoa Encheniere ea 'Muso efa chelete e 15s. 3d. ha Mokha- Moshoette. Nakong eo Morena Gil- Ho lebeletsoe hore hang ha lintho lo le 'ona o lefa chelete e kaalo bert a neng a sa hola ngoana oabo li lokela ho tla arabeloa ka ho Benjamin, o 'nile a mo ts'oarela phetha tse kopiloeng ke sechaba

> na Pilansberg, Mogoforonoro o hohle libakeng tsena ho se ho che Nakong eo ho buang ka eona kiloe liliba tse mashome a mane e metso e supileng, e 101 e se e choeselitsoe lintho tsa teng ho se ho bile ho chekiloe matamo a 13.

E re ka ha joale ho se ho ena le khulo hammoho le phokotso ea li- basebetsi, ba fapaneng ka libaka ho Mongoli oa Litaba tsa Batala phoofolo. Witzieshoek ho ile ha mona, mosebetsi oa ntlafatso ea

Ho tsoa abjoa lits'a tse ncha moo ile ha nkoa bohato bo lokelang ho ho tlang ho aha sechaba, lipola ea ka Khoeletso ea No. 199 ea se-lemo sa 1937 ho hore ho tingoe Zeerust, Pilansberg le Vryburg, 'me ho ntse ho sehoa meeli ea libaka tse ka lengoang. Ho hopoloa Litaba tsa temo li bile mpe ha- hore tsoelo-pele e tla ba ntle sele-

Upington, Kimberley, Taungs.

Vryburg, le Mafikeng. Ho bolelna hore bongata ba se chaba bo tsoile hae ho ca batla mosebetsi merafong e mecha ea gauda Free State, e holang hamnoho le mesebetsi e meng ea masoho, 'me 'nete ke hore mesebetsi e tla ba le thuso sechabeng sa oano. Seterekeng sa Klerksdorp nosebetsi oa merafo ea gauda e ea ola, homme ho batloa batho ba

Bophelo Ba Sechaba

Tleleniki le matlo a Phekolo ea Jafu Thaba 'Nchu tlas'a tsamaise a Ba Lekala la Bophelo ba Sehaba, li tsamaca hantle Ho kile ha eba le seoa sa lefu

eterekeng sa Kuruman, empa ang kapele lefu la phakisa la hethoa sephoko ke ba Lekala la Thuto:

Litaba tsa Thuto sechabeng se ets'o lia nola, me ho boleloa hore oble literekeng bana ba tonetse huto mahlo. Hona ho pakoa ke litopo tse ngata tse batleloang ho ore ho theheloe bana le likereke itao tsa likolo.

Merafo Le Mesebetsi Kompone e ntle ho feta tsohle e ahiloe Welkom, Odendaalsrus, Ho ntse ho ahoa e 'ngoe e joalo Stil-

matio, homme has rateha hie.

ho sireletsa basebetsi bohle ba Basoeu, Matala, Bammala le ba Asia. Ona ke molao o le sirelestang. Ke molao oa 'nete o lokelang ho tse-Molao ona o hlalosa hore batho | Molao ona o bolela hore bana ba

POLELO KA BOPHELO

(KA DR. F. A. DONNOLLY)

TSA MOLAO OA LEFA BASEBETSI HA BA LAHLEHETSOE KE

MOSEBETSI LI KA TSEBJOA KA TSELA SEBOPE HO SEFE

Kajeno ke tla buisana le lona ka molao o entsoeng Paramenteng

KE MOTHO KA MONG?

itseng kapa chelete e itseng ha ba oa hae le Bana ba hae ba ts'oanela siteha ho amohela moputso oa bo- ho fumana moputso, haeba motho

Ke tla simolla ka le hlalosetsa

TLHALOSO EA MOLAO

Molao o hlalosa hore mosebetsi teng ho ea rekisoa, 'me lebese ke motho ea sebetsane, ea ithuleo la thusa haholo bophelong tang mosebetsi o itseno femeng ho qetela lithuto tsa hae kapa a ithu-Mosebetsi oa tsa lebese, Thabs ta ona, kantle ho ba tjenana:-(a) Ba amohelang chelete e

(b) Masole kapa Ba Sebetsang

(d) Ba sebetsang kantle, Ke bao liphahlo li eeng li nehelanoe ho bona ke Beng ba Mosebetsi ho hore li etsoe sebakeng seo e seng sa mosebetsi.

(e) Batho ba eeng ba batle ba bang ho etsa mesebetsi ea konteraka ea bona ha bona ba sa o etse ka matsoho a bona, ke haeba feela ba ngotsoe lengolong la meputso le behoang kapele selemong le selemo ho Komishenara oa Hofeisi ea Litefo tsa Basebetsi.

(f) Ba sebetsang malapeng a Makhooa.

(g) Basebetsang lipolasing, has ese ebe feela o hiretsoe ho khanna koloi kapa mochine o tsamaisoang ka enchene.

(h) Ba chekang gauda, daemane kapa ts'epe, ha ese ebe ba hiretsoe ho sebetsa ka liqhomane kapa limachine kapa likoloi tse khannoang ka enchene,

Puohali ena e tla makatsa batho ho hore ho tla hle ho thoe e bolela

Puo ena e bolela hore motho e mong le e mots'o ea hiriloeng, mosetsing oa feme kapa mosebe-tsing feela, ea pataloang mosebe-tsi oo oa hae, ke MOSEBETSI ea lokelang ke ts'ireletso ea molac ona oo re buang ka ona mona Hoo ho bile ho bolela here ha u sebetsa Hoteleng, o sireietsoa ke molao ona.

Ha uena le motsoalle oa hau le sebetsa Tlung-Ea-Baeti le ntse le sireletsoa ke molao ona, feela e le haeba Mong'a mosebetsi oo a na le bahiruoa ha joalo ba seng ka tlaase ho palo ea meno e mehiano. Haeba le sebeletsa mong'a folete le teng ho ntse eho le joalo. Ha u sebetsa levenkeleng. feketoring u ntse u sirelelitsoe ke moiao oo. U ka sebetsa ha 'Masepala, oa sebe-Nchu ho qaliloe mesebetsi ea ho tsa polasing u qhoba lori kamehla eohle, kapa mochini o polang, u si-

Batho ba sa okan molao 'na ba Bats'o ke ba:-(a) Ba hiriloeng ke makhooa

ho sebetsa malapeng a bona. (b) Ba sebetsang mapolasing ba lema, ese baghobi ba machine le likoloi, tse kang lilori le ma chine e polang.

(c) Ba pentang, ba pakang se tene, ba lemang lijarete, joalojoalo, kapa ba se keng ba hireloa mosebetsi oa bona

Ekare ha joale le utlossisa hore nolao o sireletsa bafe, ke tla le ilalosetsa seo le lokelang ho se etsa ha le hlahetsoe ke kotsi mo sebetsi oa lona; seo le tlang ho se lefshoa kapa seo le lokelang ho se batla hoba kotsi e le cenyelitse mosebetsi nakoana kapa nako e telele 'me u se u sa hlole u fumana moputso oa ho thusa lelapa la

Joaloka ha ke se ke boletse, motho ea sebetsang a ka 'na a lahleheloa ke mosobetsi ka lebaka la ho fumana kotsı. caba ha a sa thola sane seo a neng a thusa bana ba hae ka sona

Molao ona oo re buang ka 'ona. re batho bao ba joalo ba leshoe ha ba ntse ba sa amohele meputso ea bona nakong eo ca kotsi, ho hore a se ke a lahlchelca ke tse molemo tseo a neng a li fumana pele, ke haeba feela ekara pele matsatsi a supileng a tela a be a se a fotse. POLELO E 'NGOE

Molao ona o bile o bolela hore motho ca joalo o lokela h lefshoa ha e le moo a lahlehetsoe ke matla a 'mele oa hae ao ka oona a neng a tseba ho khoantlella bana ba hae; le hona ho lefshoa haeba kotsi e se e tla mo sitisa ho isa khale ho its ebeletsa.

SARILLA NO. 1 MIXTURE FOR BLOOD

The best of all blood mixtures and a remedy for skin affections, ulcers, sores, pimples on the face, boils and swellings.

Impure blood causes poor appetite, bad digestion, constipated bowels, sleeplessness, liver and kidney troubles

Sarilla No. 1

makes a wonderful change in these cases, it takes out the impurities and makes you happy and well 3/6 per bottle

from all chemists or John Christie (Pty) Ltd

Chemists

43 Central Avenue, * Mayfair, Johannesburg,

na ka lebaka la kotsi e ba hlahe- eo a ka shoa kapa a bolaoa ke ko-

tsi ea mosebetsi oo. Sena ka sona se boleloang ke batho bao molao ona o etselitsoeng molao oo. Ka ng'a e ngoc ke ho bona, e le hore le tle le tsebe ba bolela hore motho ea sebetsang ha nang le lits'oanelo tse jealo, e le a hlahile kotsi o lokela ho fumana lona le tle le itsebe naeba le na chelete e mo thusang, kapa bona batho ba phelisoang ke eena, 'me ha ho lokela, ho etsoe thuso e 'ngoe ho motho ea hlahetsoeng ke kotsi, hobane a lahlehetsoe ke ho hong ka lebaka la mosebetsi oo Ke hoba a lahlehetso ke matla a mesifa ea 'mele oa hae nakong e itseng homme ka hona a sitoa ho its'ebeletsa ho lekana ha a ne s sa iphelela hantle a sa hlabeloa ke cotsi, nakong e 'ngoe ebe kotsi ea (c) Batho ba hiriloeng feela ba mofuta oo e se e mo etsa hore a sa hireloa mosebetsi o itseng o e- se hlole a tseba ho its'ebcletsa ho

SE BOLELOANG

Molao ha o bolele hore motho o tla lefshoa chelete e itseng feela e ka thoko hoba lemetse kapa a hlahile kotsi mosebetsing oa hae O bolela hore chelete eo e ka thoko o tla e lefshoa,haeba kotsi eo e mo sitisa ho sebetsa ho hang feela, homme a se a sitoa ho amohela seo a neng a lokela ho se fumana. Ha re reng motho o sehoa ke ntho e 'ngoe mosebetsing, 'me leqeba leo lea tlanngoa, le sebetsoe, e le hore a 'ne a sebetse, a ke ke a fumana chelete e ka thoko ea motho ea lefsheloang kotsi. Hlokomela hore tabeng ena a ka 'na a fumana moputso oa hae hantle, le ha a bile a hlahetsoe ke kotsinyana

Haeba teng ho bonahala hore kotsi kapa lona leqeba leo le lebe hoo motho eo a ka keng a sebetsa, ta hona he,hoba a tla be a lahle hetsoe ke matla a mesifa ea hae ho sebetsa mosebetsi oa hae, o lokela no fumana chelete e mo buseletsang tahlehelo eo 'meleng ho fihlela a tla be a lekane ho kena mosebetsing ka 'mele o phelang nantle.

Ho tla lokela hore ho hopoloe hore motho eo ea sebetsang ha a hlahetsoe ke kotsi o tla phekoloa feela a sa lefe letho cena ka lebaka la mosebetsi oa hae, kotsing efe le efe e mohlahelang ho sitana le hola ebile kotsi eo e ka ke ea mo sitisa ho amohela mopulso oa hae.

Motho a ka lokela ho hore a kenngoe kapa a khoesoe leoto la sefate ntle ho ts'enyehelo tsa hae haeba litaba li le joalo ho hore a khoesoe leoto le joalo ka lebaka la cotsi e mohahetsoeng.

Kea tiisa hore le tla lumela hore molao ona o lokile haholo, empa le se ke la hopola hore molao oo o khothaletsa batho ho se be hlokolosi ha be le mosebetsing, ho sitana hona ho se gobe likotsi hoba ruri bao ba ea ipolaea.

MOSCOW:

Letona la Litaba tsa Balichabeng 'Musong oa Russia, Mohlomphehi Vishinsky, o ile a nehela Baemeli ba Mebuso ea Britain, France le United States mangolo a nang le Karabelo ea 'Muso oa Russia Lengolong la Mebuso eo la khoeli fetileng thahisong ea Russia ho hore ho be le seboka sa "Bo-'Mampoli ba Bane" ba mebuso ea

efats'e. Ho utloahala hore Lengoio le hlalosa hore ekaba hantle he, ha Batlatsi ba Matona a Maholo a Mane a Mebuso e Meholo ea Lefats'e ba ka kopana pele. Ho bonahala hore ho utloanoe hore tsena i tle li etsetsoe motseng oa Paris,

Hoa kholoa hore tabeng ena ba Russia ba tla bua haholo ka taba ea ho hiomeloa ha naha ea Germany, le hore cona taba co ba tla bua ka eona haholo ho feta tse ling.



A B C. With many lovely colours to choose from you can make your old dresses look fresh and new again!

Savewith

Mahlaba Mokokotlong?

ETSA JOALOKA HA KE ENTSE!

Tabeng ea ka, ho felisa phokolo le mahlaba mokokotlong a neng a nhlokisa thabo ho bile bonolo ka mokhoa o makatsang. Ke hlasetse khathatso ena motsong o e bakang-e leng liphio.

Ha se mang le mang ea lemo- lebohang, tse o sebelisitseng le hang taba ea hore liphio tse kha- fumane hona e le 'nete. thetseng e ka nna ea e-ba lebaka a mahlaba a mangata a robang mokokotlo le linoko tse petsohang. Ee! ha liphio tsena tse hlokehang li hloleha mosebetsing oa tsona oa ho sefa le ho nts'etsa ntle lits'ila tsa 'mele u ka kholoa hore u tla tleloa ke hlopheho. Ka lebaka leo feela ha u belaela hore liphio tsa hau li khathetse u etse joaloka ha ke entse, tjekela ho moriane o tsejoang lefats'eng lohle o entsoeng ka hlokomelo ho felisa khathatso ena-De Witt's Pills. Ma- a mahlano moriana ona o tse-



De Witt's Pills li sebetsa liphiong feela 'me hape ka pele, i li hlatsea hape li li lokisetsa Messrs. W. Ximiya and F. Roro hore li tsebe ho etsa mosebetsi belong to no Provinces. This must oa tsona oa ho qhala lits'ila also apply to Mr. H. M. J. Masiza meleng tse ka bang le kotsi, tse who did not even play in the fixbakang mahloko le ho se phele thuso ho ba hlophehang lefats'eng lohle. Fumana De Witt's Pills 'me u hlasele khathatso es hau joale. Tefello ke 3/6 le 4/6. Tsa 6/6 li feta tse peli tsa 3/6.

Nakong ea lilemo tse mashome ngolo a mangata a re a fuma- joang o tlisitse lehlohonolo la nang a bonts'a likete tsa ba re hantle.

For Kidney and Bladder Troubles



Dizziness, Depression Bad Frea is Impure Blood, Billousness, Rheumatism, Sick Headaches, Constination, General Debility, Nervousness, Pimples and all slood and Liver complaints.

Send Coupon with 3d in Stamps for FREE SAMPLE EVACOSAL NAME

> ELEPHANT DRUG COMPANY LTD., P.O. Box 2534, Johannesburg, Dept BW 9

-TRADE ENQUIRIES-Cape Town, Durban, Kimberley, East London, Salisbury, Bulawayo, Port Elizabeth, Bloemfontein, LENNON LIMITED.

ELEPHANT



Metsoalle Elelloana!

Marshall Street Jeppestown.

chenchi o fumanos k theko e bobebe

JOHANNESBURG koo Jeppe ha ho Tailare e phalang

MABASOTHO Hape re na le diphahlo tsohle tsa basadi le tsa bana



THIS IS THE

WHILE-U-WAIT

CAMERA

EASY TO OPERATE --- SIMPLE TO LEARN

In five minutes you take the photo and wash and print it inside the camera, and hand to your customers WHILE HE WAITS.

You can earn £2 to £3 per day with one of these cameras, and what is more, you are your own master. Read what Mr. K.G. Moss, Paarl Cape Province, writes:-

I HAVE HAD THE CAMERA (WHILE-U-WAIT) FOR ONLY A SHORT TIME AND I AM EARNING £6 AND £7 A DAY WITH IT. THE OTHER DAY I MADE £12.7.0 FOR ONLY THE ONE DAY.

You can be your own master and earn good money if you own one of these cameras. NO PREVIOUS EXPERIENCE IS NECESSARY Write for particulars to:-

THE PRACTICAL HOME INSTRUCTORS.

267 MAIN STREET, P.O. BOX 3067 - JOHANNESBURG Sports Editor's Postbag:

most disparaging manner.

and Transvaal having just pre-viously told us that "all" Provin-

es were disappointed. Evidently

ture mentioned by "Onlooker"

Then, of course, the Transvaal

Province as a whole, figures most

prominently in the long drawn-

out squeal—because after all, that is what the article amounts to.

ridiculous remarks of the N.E.T.

He tells us of missed chances

and the weaknesses of the Trans-

raal opening batsmen and how hey should have been sent in-

n order to put up a better show.

Strangely enough, this is the team

ike a junior side. Then this writer

goes on making blunders bliss-which made N.E.T.B.C.U. look

We are deeply indebted

South African Bantu Cricket tournament held at Kimberley

recently. He has ably exposed the tricks around Trans-

vaal's win. Mr. Majombozi attem-

pted to blind us with an objective

report on "How Transvaal wor the N.R.C. cup". It could only have pleased the Transvaal play-

ers who were so successful ir

What transpired at Kimberley

during the tournament is a sad

mark on African sportsmanship

and all African sportsmen should

condemn it. Our biggest surpris-

was the behaviour of Mr. Masiza;

the national president, who is

reported to have digressed on the

heory of playing the game but

failed to set an example when he

vas called upon. As Griqua cap-

tain, he handed points to Trans-

vaal and as president he handed

the trophy without comment to

I can foresee a time when i will no longer be necessary for

Provinces to send teams to tour

nament. All we shall have to do

will be to send a captain and a

ng. There, around a table, these

entlemen would sit and argue

who must get the trophy. The

President would then present it

If the Provinces care to pre-

serve Bantu cricket, they must

condemn the action of the Board

and that of the Transvaal and

their gracious Provincial friends

The Transvaal can be proud of

their diplomacy more so than

96565656565656666656566666

WHY SUFFER

inicin for Skin, Blood, Bladder

Troubles, Glandular Swelling, Sore

Throats, Abscesses, Pains, Discharges

Festering, Sores, Boils, Ulcers, Hard

Meicin Bladder and Kidney Tab-

48 6d. MELCIN STOMACH LIVER

Melcin Ointment removes pimples

itching, rashes and all skin erup-

We advise you to buy your medi-

cines and toilets from RIGHT-

HOUSE'S Chemist, 71 Loveday

Street, Johannesburg, P.O. Box 5595

55555555555555555555**56**

Hair Chat

Good News for Africans!

KURLEX the old favourite Hair

KURLEX dressed hair gives one a

Get a 1/6 tin from the Chemist or

Store, anywhere or send 18 penny

PYODENT CL.

P.O. Box 3463, Johannesburg.

HO SOKELA

Lits'ika

Lets'ollo-Linlabi

Ona ke moriana oa sebe-

le oa Ho Sokela, Lits'ika,

Lets'ollo le Lihlabi. O

tumme haholo. Oa tsejoa

Distributors-Fassett and Johnson

Ltd., 72 Smith Street, Durban.

hoble lefatseng-

well-groomed and smart appearance.

Fixer and Straightener is now being

put up in a new type container.

damps for a lin to:

Eyes tested free come to see us.

tions. Heals quickly 1s:9a. 3s:6d.

lets for all bladder troubles 2s.6d;

PILLS: Is.6d: regulates bowels

their win.-Allan Silinga.

rowths 5s.6d., 10s.6d. 21s;

an undeserving side.

to the highest bidder.

their win.

negotiating for the trophy.

prehensive comment. on

"Onlooker" for his com-

B.C.U. captain.

By C. E. K. Majombozi

It would appear that statements under the caption "Comment on and officials" by "Onlooker" in the tion. Because F. Roro was nearly S. A. Board tried to meet the pean Amateur Boxing Association, burg) 140 lbs.; Baby Ford (Bloemrecent issues of the Bantu World run out therefore Roro's brilliant wishes of the Provinces. may easily leave the public with and flawless century was not a wrong impression. Clearly the chanceless. That is childish.

Later in the tournament the time factor compelled the Board to Appelgren and E. Magerman, or The best fig.

article is one written in bad taste. this writer is not rejuctant to quality of an innings is judged by ces accordingly. The allegation of Tuesday, January 30. The boxers and Kgampiri-Barkly. mention other people's names in a the actual stroke play of a bats. Transvaal having been singled were drawn from Doornfontein He opens up with references to running between wickets. Such demned. The plain truth is that I and Kroonstad. The sum raised the captains of Eastern Province emarks are plain prejudice.

> know them. First there were seven else. All I know is that they provinces assembled for tourna- elected to defy the Board wher ment at Kimberley. The S. A they had to meet Transvaal.
>
> Board had already zoned the Instead of commencing at 9.30 Provinces to 4 and 3 to play a.m. they went to a wrong ground one to play a final.

prime movers in kicking against us on the one-day fixture.

league system, each playing the other. All other Provinces supported this move in spite of the fully in a maze of his own crea- fact that time was limited. The

was officially told that N.E.T.B.C. was £200. Now let me come to facts as I U. were informed as everybody

separately and winners of each and remained there, we were told holding a caucus meeting and The N. E. T. B. C. U. were the only arrived at 11.45 a.m. to meet

this system and asking for the (To be continued next week)

Please understand this that there

is no great and wonderful man.

are made to understand that Beth-

lehem wants to meet Orlando Pi-

strong opposition to any eleven in

game from the beginning to the

Playing in good weather, on

their grip in the first match when they gave the "Brandfort F.C." a

The play was thrilling and deci-

ive from the word "go" when

vithin the first 15 minutes Win-

burg centre forward E. Tladie

Colour Question

And Boxing

shall, cabled him "regret contests

between Europeans and Non-

Europeans no: allowed in Union

Senator Brown added "There is

no doubt that Toweel would have

accepted the bout. I will do what

I can to help negotiate a fight in

TENNIS

Sophiatown Sundown L.T.C.

played and lost at Pretoria against

the Hospital club by 71 games to

103 in a full day's match on Sun-

last week.

of South Africa."

Australia."-SAPA.

convincing defeat of 7-0.

end.-Manager, Pirates.

Brandfort

can do, the other can also do.

This is amply borne out by the Manager Of Pirates Replies For His Club

also about ourselves, the Orlando it with a smile saying "All in the tshedisho (Bloemfontein) 112 lbs. een quiet although a lot has been them next time." aid about us.

The Pirates football club is under the Presidency of Mr. B

Mokgosinyane and managed by can do, the other can also do. Mr. I. K. Mothei, who is also General Secretary of the three ivisions. The clubs are captained by Messrs, M E. Butelezi, A. F Dube and J. D. Ramela respecti-

This club has faced many well known football clubs and out-manouvred most of them. There have been so many victories in faour of the club that some of them are forgotten. We are surprised or forgotten. We are surprised Winburg Beats s, the first thing it thinks is the "Bantu World" to publish the results. Talking a lot is not our reed. We are all the time deternined to play hard and win. If b as Sunday, January 28, the "Black We Birds F.C." of Winburg, tightened ve lose, we take it as a bad job as t is all in the game of sport. re all sportsmen and should beave that way.

Many have declared us great and wonderful and all such phrases, but all the same, and at most

Home Defenders Beat Fighters

On Sunday February 4, a big Decca) registered another goal rowd of people including Euro-beans saw Home Defenders "A" bringing the score to 3-0. The eat Pietersburg Happy Fighters following also scored: D. Matee n a final points match at Modder- and B. Mokheti. When the final fonters ground. The score was whistle blew he score was 7—0 in 1—2 in favour of Home Defenders. Winburg's favour. The referes The referee was a European who Edwin refereed well. There were playing for Modderfontein 400 spectators, European "A" team.

The game had all the thrills ex- Winburg's favour by 1-0. Adrese es Mamasotho. Tsebang ke nna Tallar manager to some place of meetgood football. Within the first few minutes the Home Defenders front ine gamble came when "Upper Rings" easily opened the score for Home Defenders. Home Defenders herefore won the John Voelcker Shield

The following are names of players who represented the Home Defenders A Division:- Doppie Lamanzi, Inch oy Inch, White Horse and Full Stop (back line); Tele-Danger Point, Bala Mabalana, locks of London, Yadakwa Yalala Benoni (front line), Jwara Sister Mambele (goalkeeper).

We send our warmest thanks to the European referee who controlled the match well.

-Lincoln L. Tunde.

Cricket Fixtures

Following are the N.E.T.BC.U econd round fixtures of the Senior Division to be played over

ne day: 18-2-51

Springs Mines vs. Benoni Africans; Modder East vs. Geduld United; Payneville C.C. vs. Brak-SECOND ROUND FIXTURES: THIRD DIVISION

18-2-51 Brakpan B vs. State Mines: Modder East vs. Sub-Nigel; Mac's day, February 4. KI vs. Vogels; E.R.S. vs. Benoni

Africans. 25-2-51 FOURTH DIVISION Second Round Fixtures: One Day Matches 18-2-51

Brakpan Mines vs. Rietfontein State Mines vs. E.R.P.M. Modder Bee vs. Sallies; E.R.P.M. 'A" bye.

Welgedacht vs Dagga; E.R.P.M. "W" vs. Mac's XI; East Dagga vs. Geduld: E.R.P.M. "C" bye.

FURNITURE

ON VERY EASY TERMS.

BEDROOM SUITES 7/6 per Week DINING ROOM SUITES at 7/-per Week CHESTERFIELD SUITES 6/6 per

KITCHEN SCHEME 5/- per Week STOVES COMPLETE 5/- per Week BEDS AND WARDROBE 5/- per Week

Free Delivery, Reduce your cost of living by Furnishing with us. Everything for the Home. PREMIER FURNISHERS LTD.

(inc. J. Dembo and Co:) 52 Plein Street (next door Old Church) JOHANNESBURG.

Anti-T.B. Fund

in conjunction with Messrs Du fontein) 140 lbs. k,o'd Bull (Kroonman and has nothing to do with out for notification stands con- physical culture club, Kimberley,

Four trophies were donated by Messrs E. Magerman, J. Grinter Murray and Appelgren. They will e competed for at a later stage,

eur Boxing Association acted as judges and referees. The bouts were three two-minute rounds.

Flyweights

J. Julie (Bloemfontein) 105 lbs beat N. Rama (Kimberley) 103 lbs Foure (Johannesburg) 100 lbs. k.o'd J. Molantoa (Bloemfontein) It is our desire to have a word, times we are beaten and we take 100 lbs. in the first round; J. Ma-Pirates F.C. For years we have game, that's the way we will beat beat J. Williams (Johannesburg)

> Bantamweights A. Modise (Bloemfontein) 117 lbs. t.k.o'd D. Litheko (Bloemfontein) 117 Ibs.

Featherweights On page nine of the "Bantu World" dated February 3, 1951, we A. Bale (Bloemfontein) 122 lbs outpointed S. Adams (Johannesburg) 126 lbs.; S. Mabaleng (Bloemfontein) 124 lbs outpointed rates. We are prepared to give S. Davies (Johannesburg) 126 lbs Lightweights a position to give us a really good

Kid Snoekey (Bloemfontein) 130 lbs, beat J. Bowes (Johannes-burg) 130 lbs.; J. Kgompiri (Bloemfontein) 130 lbs. beat V. Barkly (Johannesburg) 130 lbs. D. Lekgari (Bloemfontein) 134 lbs



Bloemfontein Boxers Support beat Campbell (Johannesburg) 133 lbs.

Welterweights Kid Chocolate (Bloemfontein) The Bloemfontein non-Euro- 140 lbs. beat J. Stuart (Johannes-

factor compelled the Board to Appelgren and E. Magerman, or The best fights of the tourna-This captain, who aspires for turtail the playing from 12 days ganised a successful boxing tour- ment were Matshedisho-Williams; Hiding behind a nom-de-plume, greatness, should know that the to 1 day and informed all provin-

Alberton Beats Three Teams

A popular Alberton eleven beat the Modderfontein Home The winning boxers were each Defenders, the Germiston Black presented with a miniature trophy Champions and the Boksburg and losers, a tie-pin with the Good Hope soccer clubs at their Bloemfontein coat of arms home grounds recently.—M. Max Officials of the Free State Ama-Matsobane,



'GOODWOOD' TUCKAWAY SUITE

This compact suite comprises 3 ft. 6 ins, round table and four tuckaway chairs. Sturdily made. Write for our big free Illustrated Catalogue (B.W.) and particuars of our generous commission scheme to P.O. Box 2553. Cape Town

Ask for details of our Mail Order African Bursary





KING'S PILLS.

BLOOD PURIFYING, STOMACH & GALL can be taken by

Men and Women Obtainable from all Chemists and Stores, 1/6 a bottle

or 1/9 POSTAGE FREE direct from EBCON REMEDIES 196 MAIN STREET, JOHANNESBURG.

DOCTORS PROVE 52 out of 3 Women can have Lovelier Skin in 14 Days!



You Too, May Look for these Complexion Improvements in 14 days!

Fresher, Brighter Complexions!

Less oiliness!

Added softness, even for dry skin

Complexions clearer, more radiant!

Fewer tiny blemblackheads 6

Yes, 42 doctors in the United This is all you do-States and Britain tested the 1. Wash your face with Palmolive Palmolive 14 day beauty plan on 1,418 women and proved that it can bring a lovelier complexion 2. Rub the wet soap lather into your face for one minute. Then wash it off with more

THE PEOPLE'S COLUMNS

SUBSCRIPTION RATES: 12/- per year, 6/- six months 3/- three months. WANTED IMMEDIATELY a native Write to The Bant's News Agency (Pty.) Ltd., P.O. Box 6663, Johannes-

IMPORTANT NOTICE

In order to assist readers the charge for Domestic advertisements (Births, Marriages, Deaths etc.) in these columns will now be 1d. per word, and the charge for trade advertisements will be 3d. per word. Please note that no advertisement will be published unless cash, postal order or cheque is sent with the advertisement. All correspondence to:- The Advertisement Manager, P.O. Box 6663, Johannesburg

(coccoccoccoccoccoccocc IN MEMORIAM

NOLUTSHUNGU.—In loving memory of my dear father-in-law, Tainton Temba, who passed away on 2nd February, 1950. "A beautiful memory is all we have left, of one we loved and will never forget."—Sadly missed by your daugher-in-law Nabie, and grandchildren Anthony and Regmald.—(Mrs.) Nabie C. Nolutshungu, 720-x-17-2

NSIBANYONI.—Treasured and loving memories of our daugnter Anastasia, who fell asleep on 6th February, 1948. Dear to memory than words can tell, is the one we lost and loved so well. Remembered by family and sisters. 715-x-10-2

NTOYI.—On February 1, 1951, Melsic Ntombezantsi youngest daughter to late Sauer and Marcia passed into enternity at Ntoyi Location. Her humility and family membership are ceaselessly mourned by sister Elsie and Ephraim. Friends, relatives be satisfied herewith. 718-x-17-2

SITUATIONS VACANT

CANVASSERS on Commission basis wanted for Herbal Remedies. Write in English to the Secretary, P.O. Box 2495. Johannesburg. x-17-2

KUDINGEKA abagqugquzeleli kwa Oerbal Remedies abazaholelwa nge khomishini. Lobela ngesi Ngisi ku The Secretary, P.O. Box 2495, Johan-nesburg. x-17-2

VACANCIES FOR STUDENTS AT FREEMANTLE SECONDARY SCHOOL, LADY FRERE

SCHOOL, LADY FREKE

THERE are still a few vacancies for Native male students in Form I. Junior Certificate, at the above institution. The subjects offered are:— English, Xhosa, Agriculture (Major), Geography or Mathemetics, Latin, Physical Science and Biology. The above course prepares students for Training and Agricultural Colleges and other High Schools.

The Institution has an abundant water supply, electric lighting and its own School Farm which also supplies a wholesome variety of food for its students. The school is situated at one end of the beautiful Government Reserve Farm a few miles from the Town of Lady Frore and is less than a mile from the famous Clen Grey Mission Hospital where students are treated in cases of illness. There is a good bus service from railhead (Queenstown) to the Chool.

There are three terms in the year

Apply early to the Secretary, Glen-Grey School's Committee, P.O. Box 24. Lady Frere. x-17-2

A.M.E. SCHOOLMISTRESS WANTED

M.E. SCHOOLMISTRESS WANTED
With application please, send
teacher's certificates and copies of
testimonials. Copies of testimonials
to be signed by magistrate or minister as proof of authenticity.

Testimonial from minister of
applicant as proof of good standing
in her congregation, and in which
her social status (married or unmarried) is given, an absolute necessity. Direct correspondence to: The
Manager, Bantu United Higher
Primary School, Box 8, JAGERSFONTEIN. Only members of the
A.M.E. Church need apply.

719-x-10-2

MOTOR-CYCLE KIDER WANTED

AGENTS for the Bantu World are wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS-BURG. Good commission paid for spare-time work. Residents only of these towns should apply. For full particulars write to:

The Manager Bantu News Agency. Box 6663. Johannesburg.

TIC

APPLICATIONS are hereby invited from suitably qualified candidates for the post of Principal of the Molepo Central Secondary School. Applicants should give full particulars of Professional and Academic qualifications, previous experience, age, church denomination and experience in extra murial activities.

The successful applicant shall be required to assume duties on the 2nd April, 1951.

required to assume duties on the 2nd April, 1931.

Applications accompanied by at least two copies of recent testimonials shall be awaited until the 24th February. 1951. and should be addressed to Mr. W. Odendal ADM. Organisor of Native Schools. P. B. No. 1343, Pietersburg. X-17-2 TEACHER WANTED

APPLICATIONS ARE INVITED fo

ZEBEDIELA SECONDARY SCHOOL
WANTED SECOND QUARTER Agricultural Demonstrator, good opportunities water

WANTED IMMEDIATELY AFRICAN TYPISTS with a sound knowledge of the Afrikaans language.
Only those qualified in typing need apply stating experience etc. to: Advertiser, Box 2006, Durban.

SITUATION VACANT

district nurse midwife for Manthestad District nurse midwife for Manthestad District Taungs. Applicant must be able to speak Sechuana. Salary (plus C.O.L.) according to qualifications and experience. Apply to the Lady Superintendent giving full particulars of previous service, enclosing copies of birth and professional certificates with date on which duty can be assumed, if appointed a recent medical certificate will be required. King Edward VII Order of Nurses, P.O. Box 753. Cape Town.

MISCELLANEOUS

HAWKERS SHOPKEEPERS We have 10,000 pairs of trousers We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including Gaberdine, Tropical, Worsteds Black and Blue serge. Send a Postal Order for 31/6 with your name and address, and you will receive a pair of Maytex trousers. Max Lewis (Maytex) and Co. (Pty.) Ltd., 50A Market Street, Johannesburg.

O.W. No. 2 1st Prize No. 10598 being 1—0.

At 4 p.m. the big match started. The two sides played a 2—2 draw previously. The visitors won 5—0.

The Pretoria side settled down previously. At half time the visitors was 1—0 in favour the Springheles.

x-28-7-51

Inquire: Abragam and Liondore, 7, possible 100. Rawbon St, Ophirton, Johannesburg.

ORDER YOUR RUBBER STAMPS from us. We make your stamps in 2 days. Contact Tel. No. 34-2573, Rubber Stamp and Engraving Co. (Pty.) Ltd., 11, Nursery Road, Fordsburg. Pubber stamps will be posted to you post free. x-24-3-51

£2, 10, 0, reward will be paid to 1st person giving present address of Jeremiah Mkutbe (last known address 4. 17th Avenue, Alexandrs Township) Rides B.S.A. motor cycle TJ 2566. Apply Box 9854, or phone

BANTU INFORMATION BUREAU, "O, Can Ye Sew Cushions" 204 Merlin House, 49 Simmonds Str., Johannesburg, is open for enquiries piece prescribed for the primary Your best friend is in charge.

T.C.

DRIVING: Learn to drive with and "Hamba Kahle." the Anglo-American Driving School For primary "A" and "B" under European supervision. Latest Lamb." Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, including Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Enquiries

BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors, windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials. Prices on application: H. PERES and COMPANY, Market Street West, Fordsburg. Phone: 33-2429, P.O. Box 6419, Johannes-

Wm. BOOTH MEMORIAL BOARDING SCHOOL

(The Salvation Army) Combined Lower & Higher Primary School.

The School is situated in a healthy climate, and ideal surroundings. For 1951 accomodation will be available for Standards IV. V. VI. VII. pupils.

Fees Reasonable Write to:- Brigadier E. Christofforsen, P.O. SALVATION, Via Vryheid, Natal for Prospectus and further particulars.

FOR SALE

A considerable number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service between Nancefield Station, Jahavu and Moroka Locations, as well as other Locations. For Further incommittee and to be a service between the committee of the service between the committee of the service of the formation apply to the Advertiser, P.O. Boy 1764, Johannesburg.

1940 BUICK SUPER, in perfect condition, suitable for native taxi, fitted with wireless. Phone 35-9849.
713-x-24-2

VACANT BUILDING PLOTS FOR SALE, Lady Selborne, price £350 per plot £150 deposit and balance on terms. Apply P.O. Box 1089 Pretoria, Phone 24871. T.C.

FOR SALE. Converted Bus 25 feet long, windows, 2 doors, no wheels cartage extra. Cash £25-10s, Terms £36. Apply 526 Twelfth Avenue. Gezina, Protoria. 714/7—x-17-2

PROPERTIES FOR SALE

PROPERTIES FOR SALE
PROPERTIES for sale in ALEXANDRA TOWNSHIP, EVATON SMALL
FARMS TOWNSHIP
FARM

Competition

The following are the names of the winners in this year's annual Flower and Garden Competition:

E.N.T. 1st Prize No. 411 Simon

Helen Silgel.

168B Celinah Mahane. 3rd Prize was 1-0 in favour of the visitors

No. 245A J. Mhlanga. Cheapest prices. Pricelists free Mogotsi with 88 points out of a visitors.

T. A. T. A. Eisteddfod Programme

Mr. B. S. Rajuili, General Secrethe annual eisteddfod run for Mdhluli (Johnny Ralph) (goal schools by this organisation will as also registration and entry to the eisteddfod.

Music prescribed is as follows SECONDARY SCHOOLS

English piece: "Hymn to Music. Vernacular, "Morena Tlake." Boys section, "Annie Laurie" and girls

"Sweet Thrush" is the English regarding anything concerning the senior "A" and "Linoto" being the non-European. Call in and see us. vernacular piece for the same

Primary senior "B" pieces are 'Hark, Appolo Strikes The Lyre"

(division of "Drive-A-Car School of pieces are "St. Mary's Bells," in Motoring". .. Expert .. Instructors, boys' section and for girls, "The

open choirs and for the junior mix-'Bantwana be Sikolo." Mr. Rajuili, from whom orders

FURNITURE AND STOVES

Famous Dover Stoves, No. 6

£7. 10s. 0d., No. 7 £8. 10s. 0d.; No. 8

£9. 10s. 0d. Brand New, Complete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New 3ft. £8. 10s. 0d., 3ft. 6in. £9: 10s. 0d. Kitchen Chairs £1. 7s. 6d. each Kitchen Dressers, Glass Top, size 3ft. 6in. £8. 10s. 0d., Kitchen Tables size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0d; All goods well packed free. Railand Propable by the state of the primary schools senior means a school whose staff does not exceed four. No school, therefore, whose staff is above four will be allowed to compete in the "B" section.

223. Eloff Street, Johannesburg, on at M-Sekitla Secondary School P.O. Zwaartbooistad, Via Hammanskraal explains that Section Beds with Good Mattress New for exceed four. No school, therefore, whose staff is above four will be allowed to compete in the "B" section.

All M-Sekitla Secondary School P.O. Zwaartbooistad, Via Hammanskraal explains that Section Beds with Good Mattress New for exceed four. No school, therefore, whose staff is above four will be allowed to compete in the "B" section.

On the other hand began for the first innings. F. Roro took 6 for 54, H. Brooke 3 for 13. Orientals made 179 in the first innings. F. Fihla 13, B. Matros 10. H. Masingatha 6 for 42, L. Mafongosi 3 for 57.

In the second inmings Rand Leases made 196 for 8 before stumps were drawn.

On the other hand began for the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains that Section between the primary schools senior manskraal explains tha

size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0dt. All goods well packed free. Railage payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg. x-12-5-51 are the same as last year.

Transvaal K.O. Golf Results

(Continued from page 10) Motsepe 2-1; J. Jass beat S. Bogo-

E. Linda beat P. Swaartz 1 up: A. Mlangeni beat G. Motau 1 up: R. Ditsebe beat I. Sekano 5-4; D. Masigo beat J. Mdake 5-4; M Swaartz beat S. Motsabi 2 up; J. Gumbi beat J. Nkuna 5-4; W. Siddu beat S. Mokone 3-1; J. the third prize will be £15 and a Lethoko beat S. Ncala 3-2.

P. Mofokeng beat J. Mtshali 2—1 S. Hlapo beat J. Segoatle 2 up; J Dlengezele beat R. Nkuta 2 up; M. Boyee beat A. Matsila 1 up; Kopperdick beat T. Koiteng 3-2. -By Alfred Maqubela

APPROPRIATIONS

"MONEY" AFRICAN MUTUAL CREDIT ASSO-CIATION: Ballots drawn for week-ending FRIDAY, 9th FEBRUARY, 1951. Ballots for £50 loan (with suit-able security) or cash value of £20 in

able security) of cash value of 220 in Section 1
Johannesburg "D": Share No. D.3062. Share No. D.2251.
Johannesburg "E": Share No. E.114969: Share No. E.114613: Share No. E.114969: Share No. E.1149776; Share No. E.114428: Share No. E.220810: Share No. E.120295. Share No. E.221546.
East Rand: Share ERB.1157.
Pretoria: Share NB. 2748.
West Rand: Share ERB.1157.
West Rand: Share WRA. 0576.
Cape Town 2/2/51: Share AZ.55633.
Share AZ.50678. Share B.69540: Share B.63494: Share C.40251: Share C.44218-Re-draw Share B.610368.
Durban 31/1/51: Share A.1142: Share

Re-draw Share B.610368.

Durban 31/1/51: Share A.1142; Share A.4138; Share A.5400.
East London 2/2/51: Share A.36437.

Kimberley 2/2/51: Share 972; Redraw Share 840.
Paarl 2/2/51: Share 81496.
P. Elizabeth 2/2/51: Share 15450.
Worcester 3/2/51: Share A.74786.
All enquiries to be made to 24
Mylur House. 114. Jeppe Street, Johannesburg. Tel. 34-1707/8/9.

x-17-7

NOTICE

NOTICE

It is hereby notified that NELSON HOSANA (full name the undersigned, intend to apply the Livestock and Meat industria Control Board for registration as butcher and a quota in respect of butcher's business which I propose to conduct at Mogoboya.

Any person who has any objections against the establishment of the proposed business may lodg such objections with the General Manager of that Board (P. O. Box 1387, Pretoria) within 28 days of the first publication of this notice. Full particulars of situation or oremises, i.e. number of farm or other town and/or district. Mogobora's Location Tzaneen, Letabs District.

Flower, Garden Eastern Rainbows He Runs His **Beat Young** Springboks

Khoabane. 2nd Prize No. 324 Paulina Knoape. 3rd Prize No. 287A New Pelindaba Location, Germiston when the Eastern Rainbows laboratory at Evaton. F.C. of Pretoria played a return O. East. 1st Prize No. 4686 Ish- match against Young Springboks mael Mungadi. 2nd Prize No. 4394 F.C. Three divisions competed. Dora Mokali. 3rd Prize No. 658 Although the ground is far away from town, a big crowd attended O.W. No. 1 1st Prize No. 8600 In the curtain raisers flat.

Annah Mogotsi. 2nd Prize No. 8242 With Young Springboks 'C'. The B divisions match ended in favour Beishows 'B' the score of Eastern Rainbows 'B' the score O.W. No. 2 1st Prize No. 10598 being 1-0.

On resumption the Springboks tried hard to level the score but PIMVILLE 1st Prize No. 51 M. found things too tough for their MAIL ORDER BUILDING MATERIAL. Skosane. 2nd Prize No. 1 M. Moroe. frontline. The visitors made use New and Secondhand roofing iron 3rd Prize No. 33 Elizabeth Hasha- of every chance that came their (Zinc). Also other building tsi. For best garden in all town- way. The final whistle blew when material, new and second hand, ships. Cavalla Cup No. 8600 Annah the score was 5-0 in favour of the

Of all the top line players of the Eastern Rainbows, L. Makgatho at left half was an iron pillar. Front line J. Kamfer left wing, supported by A. Mbokane were a menace to the Springboks backline.

After the matches refreshments were served to visitors. The tary of the Transvaal African following players represented Eastern Rainbows "A" F.C.: O. keeper); A. Dubazana (For V8); A take place this year on May 26 in Pretoria. The venue is unchanged Tshabangu (Skies are Blue); L. Makgatho (Vaal River); B. Maidi (Lulu Mts.): B. Mussa (Irishman) P. Swartz (Kalamazoo, senior): Kamfer (Camphoriser) and A. Mbokane (Kalamazoo).

-J. M. Sebapu

Orientals C.C. Beat Rand Leases

In the match between Rand Leases and Orientals, the latter won on the first innings by 44 runs on Sunday in a one-day fixture match.

Rand Leases batted first and made 135. S. Ntshekisa 42, A. Mo kati 29, A. Lekoma 20, and C Mpako 16. While Ntshekisa was "Awake, Aeolian Lyre" and associated with Mafongosi at the "Emakhaya" are prescribed for wicket, Mafongosi made a forcefu forward drive which hit Ntshekis ed choirs, "Fair Daffodils" and at the other end on his fore finger This injury disable Ntsnekisa for

TALENT COMPETITION AT UNO CINEMA

A talent competition will be held at the Uno Cinema, Johannesburg, on Sunday, February 18, and it will provide an opportunity for Africans to win £200 in cash and a number of trophies.

The most talented performer will receive £30 in cash, and arge trophy presented by Mills igarettes. Second prize will be £20 and a maniature trophy, and miniature trophy. Other competitors' will receive varying amounts.

Entry forms may be obtained rom Mr. Cecil Nolutshungu at he Bantu Men's Social Centre Johannesburg.

Winners in the competition will be offered attractive engagements in African Pageant and All-African show which will appear at Wembley Stadium every night from February 28 to March 10

Simmer And Jack Squares Matters With Orlando

The Simmer and Jack L.T.C. aused a sensation on Sunday Cebruary 11, when they reversed the decision winning by 20 games against Orlando. The latter are recognised as the strongest team

BRENHILL Setlolo Sa Sefahleho

se bolaeang lihloba. Se ts'ase habeli ka letsatsi. Hang sefahleho sa hau e tla ka sa lesea. Se bile se folisa maqeba le liso Botlolo ke

HAHO POSO 3/-ROMELA CHELETE KA ODORO HO:

A. WOOD & CO., 83 LONG ST., CAPE TOWN.

Own Museum

Mr. N. N. Sejake, school-teacher at the Mooki Memorial School, Orlando, Johannesburg, and whose Hobbies vary from the manufacturing of water paints to the collection of antiques, has estab. lished a small museum of his own at the biologica! and agricultural

In the small museum arranged on a table and self built shelves are different fossils whose ages range from 1,000,000 and more years, according to testimony by Professor C. van Riet Lowe who examined one of these fossils recently" at the University of the Witwatersrand, Johannesburg. Among others there is an iron

tone-typical of stones found at Thabazimbi-which he picked up at Evaton. There is yet another stone awaiting examination and analysis by geologists which Mr Sejake claims as another rare find and worthy addition to his ever growing collection of antiques,

A varied collection of limestones stalagmite, stalactite and calcit stones, form another interesting aspect in the museum. Most of these were collected near Krugers-

ANTI-T.B. WORK IN ALEXANDRA

The energetic Alexandra Anti-Suberculosis Association was nighly successful in a recent street collection. As a result, the Assoriation is now in a position to turnish the Clinic and equip it

vith X-ray apparatus. The Alexandra Health Comnittee has given the Association a piece of land for a settlement and Children's Hospital. If the func allows, it is hoped to start building the settlement early this year.

on the Rand. This was a friendly return match at the Simmer and ack courts.

The Orlando team started the natch full of confidence but, as he day went on the home team ably supported by their strong vomen players, clung on desperately and puzzled the giants y sending back everything flung t them, eventually winning by 20 ames.-Sebataladi.

THE BEST PORTABLE GRAMOPHONES

can now be obtained from us on Terms of 20/- per month



Write to us and ask for Framophone price list and full

particulars. DEACON & CO. .O. Box 2934 - Cape Town.




When a woman becomes a mother her body needs extra strength for her baby. If she is healthy her baby will be strong and healthy too. So she must take FELUNA PILLS. They will keep her blood strong. She will feel much better, much happier. FELUNA PILLS are a special medicine-for women. They fight against pain and tiredness, and give strength for work and play

> 40 Feluna Pills cost 3/3 20 Feluna Pills cost 1/9



You can buy them at any store

More cups per packet



COFFEE BETTER Strong Rich Fragrant

SE SENYE CHELETE LITELUNG Lehare le leng le le leng la Minora le kuta

Lehare le leng le entsoe ka setala se serie.

ka setala se serya
ka setala se rekoa ka
minora le kuta
ka setala se serya
ka setala se serya
ka setala se mebala
mane a minora le kuta
ka setala se serya
me ha u n'o senya
mebala
sekesepents'e. A kentsoe pake theng
sekesepents'e. A kents MAHARE A MINORA a mane ka

Your records will sound best when you use ... Gallotone "finest" British steel needles are obtainable in Medium, Loud and Extra Loud. If it's perfect tone you want, you cannot do better than choose Gallotone needles. 1/6 A TIN OF ON SALE EVERYWHERE BW 17/2

Men appreciate who appreciate QUALITY... Relax MAX with MAX # for 6d. . 20 for 1/- " 50 for 2/6

WEEKEND RESULTS AT THE B.S.C. GROUND

CELTICS LOSE BY

5-1 TO PIRATES

LAST SUNDAY'S MATCHES AT THE BANTU SPORTS

LIE CROUND MAN WELLIGH STREET JOHANNESSTURG

CLUB GROUND, VON WEILLIGH STREET, JOHANNESSTURG WERE GROWD-DRAWERS. SE VERAL THOUSAND SUGGER FANS THRONGED THE PLAY GROUND BEFORE THE LAST AND MAIN MATCH BETWEEN PIRATES AND CELTICS.

of play, they were greeted with well but were soon disorganised tremendous applause. The final score was 5-1 in favour of Pra

netted by the long-bearded Babo- ton. on Shepherd amid great excite-

Orlando Rugby Team Reports Good Progress

By Ambition Brown

The Orlando High Rugby Football Club had a large quorum in its annual elections which were held on February 10, 1951. The following people were elected into office for the ensuing year:-President, G. Nakeni; chairman, C. Nqandela: vice chairman, D. Jafta; secretary, A. D. Brown; (Hezekia Dlamini) of Denver who vice secretary, R. B. Ndziba; treasurer, G. Khomo; committee mem- weight championship, to light Jake try to stop Marshal, bers, G. Mogotsi, R. Ndziba and Johnson Sullivan an amateur of The idea of King Kong reducing F. Sishaba, captain A. D. Brown Sophiatown for the vacant title. his weight to fight as a middle-and vice captain D. Jafta. King Kong has no opponent at the weight has been discouraged by a

In the opening remarks Mr. D. Jafta spoke vigorously and expatiated on the history of the Club said "The success of this Club in the year 1950 will never be paralleled in the bill of the list the l paralleled in the history of Transtrict Tennis Association championship finals played on Sunday, Febvaal Rugby". He visualised the ruary 4 at Charterston, Nigel: current year to be capable of more glories and honours for this famous team.

The club collected every trophy and swept every team in the Transvaal like the Great-Tornado.

Credit is given to every player. 6-4, 6-4. This team has, since its formation, established a brilliant record far and near. It toured South Africa Kumalo 6-1, 6-2. in July 1947 and convinced the rugby public of its talent. The same material and talent that 6-2, 7-5. blazed the rugby torpography in the four corners of the Union is at Charterston sports ground at 4 p.m., and was run jointly with planning to repeat the same the football presentationhistory, home and afar.

As the players entered the field scored by Ace. The Celtics started when the score was 2-0 against them. Their captain, G. Khomu played a tennis match earlier at The first score for Pirates was Simmer and Jack near Germis-

Other Sunday results for the ment. Of the five goals, Shepherd Robinson trophy K. O. competition scored two and the rest were are: C. V. Rangers drew 1-1 with Dundee Rebellion. Eastern Brothers beat Crocodiles 1-0. Burnside Lions drew 3-3 with Pimville Champions, On Saturday Eastern Bros beat Natal Old Boys 4-1.

Germiston Friendly

Johannesburg's Hungry Lions played a match against Hot Spurs at Germiston on Sunday February II and the visiting side easily won by 6 goals to I before a bis diploma in weightlifting but has given

Fighting followers on the Reef

upport the idea of King Kong

P. Xulu beat D. Radebe 9-7, 6-2.

Mrs. A. Ngcobo beat Mrs. Zozo 6-1, 6-0.

claims the South African heavy- the only heavyweight in the coun-

King Kong has no opponen! at the weight has been discouraged by a

present time. With heavy training doctor, it is stated. King Kong is

The following are the results of the South East Rand and Dis-

Men's Singles

Ladies Singles

Mixed Doubles

Ladies Doubles

Men's Doubles

Mrs. Ngcobo and Miss B. Dhlamini beat Mrs. Zozo and Mrs. C.

Messrs. Xulu and Radebe beat M. Nzimande and Moikangoa 4-6,

The presentation of trophies was held on Sunday, February 11

Mr. M. Nzimande and Miss B. Dhlamini beat Mr. and Mrs. Ngcobo

and coaching, Sullivan is perhaps alright as a heavyweight.



Jake Johnson, shown above is trainng to fight King Kong of Johannesourg who claims the S.A. heavyweight dampionship. Johnson holds it up in favour of boxing.

One Round Hank Fights In Durban

One Round Homicide Hank, S.A. lightweight champion, will leave Johannesburg by rail on Thursday, February 15, accompanied by his manager, Mr. Gilbert Moloi, for Durban where he will engage in a non-title fight against Theo Mthembu (The Brown Panther) professional boxer from Alexandra Township. The bout will be over 0 rounds on Saturday night February 17. The promotion is staged

The champion is in splendid condition. Last Sunday he was sparring with Congo Kid with whom he covered six good rounds. Iwo other boxers from the champion's stable have acted as sparemates, Meshack Tsagae and Elias, lightweight and welterweight

Theo. Mthembu is a good boy, and there is no doubt that he will ive One Round good opposition, says Gilbert Moloi.

The programme will include fighters from Durban and Cape Town. Speedy Bandes has not been available to meet One Round as was originally planned.

Sullivan has had a chance of

sparring with European boxers in

Johannesburg. For many years he

carried on sparring bouts with

well-known Bantu boxers in a

Sophiatown gymnasium but did

not intend then taking up boxing

Owing to the country-wide out-

cry that Marshal has no suitable

opponent, he gave up weightlifting

That is the position and it is for

the promoters to look into it and

Joshua (J.C.) Moloise of the

Orlando High teaching staff, who

caused a sensation in the Trans-

vaal open championships last year

by reaching the final of the "B"

division singles on the first attempt, has left the Rand to take

ip a new post of principal, at

Matlala's Kraal, near Pietersburg.

Is it good-bye to tennis J.C.? We hope not.—By Sebataladi.

for which he has a diploma.

solve the problem.

rew with the Cape Location Co- had a poor start with their 59 all oured Universals when they out. The visitors replied with 111. layed an exciting match at the Atteridgeville's fine resistance

Extras UNIVERSALS 1ST INNINGS Haas I.b.w. b. Morolo Louw c. Makgahlela b. Nel Diamon c.b. Makgahlela Adams c.b. Morolo Jacobs b. Makgahlela Becket b. Nel Baadjies l.b.w. b. Kana Benkers b. Morolo Hendricks run out b. Morolo Keyster c. Makgahlela b. Nel

ATTERIDGEVILLE 2ND INNINGS M. Makgahlela b. Adams Kana-b. Adams Morolo not out

Total for 7 wickets

COLOURED C.C. PLAYS

(By M. T. VUSO)

The Atteridgeville Cricket Club

BANTU XI

elandaba Stadium on Sunday, in their second innings was mark ed by Moralo's 40 not out and M. The home team who batted first Makgahlela's 20 in one over. The latter is styled Lindwall because of his magnificent bowling. Both the spectators and players soon acquainted themselves with the Sullivan has started to train and he is fully aware of the strong spin bowler as he delivered 'danname of Adams, the Universal's opposition. Last week he consulted gerous' balls to claim most wickets a doctor for his injured left hand. ATTERIDGEVILLE IST INNINGS He was advised to wait until

Nel c.b. Adams Dulamo run out b. Adams Moreosele c.b. Adams Kawa c.b. Adams Morolo c. Becket b. Keyster Botha b. Adams Vuso c. Becket b. Keyster Ngolase c.b. Keyster S. Makgahlela b. Adams Rofuzana b. Hendricks M. Makgahlela not out

Scharnek not out Extras

Rofuzana not out

Dommonsense and HÆMORRHOIDS

Why tolerate prolonged pain and distress when there is the well-tried ManZan, available for immediate self-application? ManZan is only for hæmorchoids. It is a healing, antiseptic ointment which quickly eases pain, soothes irritation and then tones up the swollen, congested parts to promote relief. Easy and hygienic to use with the simple nozzle applicator. Price 3/6 from chemists and storekeepers everywhere.

ManZan "HÆMORRHOIDS PRODUCTS OF E. C. De WITT & CO. (S.A.) LTD.



anaemic people who have lost strength to become fat and strong, Famous for removing the causes of bad blood, rheumatism, stiff joints. swellings, bladder weakness, sores, boils. Cleans kidneys and bladderyou will pass green/blue urine.

If your Chemist or Store cannot supply LION BLOOD TONIC No. 12, send 4/6 Postal Order or Stamps to:-BORDER CHEMICAL CORPORA-TION, Box 295, East London. Immediate delivery. Satisfaction as

For the WORST COUCH, get quick relief with "MALTAR', the Wonder Cough Cure. Send Postai Order 3/or 5/6 for LARGE size



awake, Mother gives him Feluna Teething Powders. They reduce the Baby is fast asleep and happy...all

FELUNA TEETHING POWDERS are absolutely safe

at all chemists and stores 1/-

coat at tourney During the benefit tourna-ment held at the Turion Hall Germiston Location, on Friday February 2, the announcer, Mr.

Mr. Mzizi loses Sundowns Lose

Tennis Match

Against Pretoria

The Sundown L.T.C. of Sophia-

town played a friendly match against the Pretoria Hospital

L.T.C. on Sunday February 4. The

This was an interesting match

Thanks go to all those who de-

voted the whole day with the

players especially the umpires.

Though the heat was intensive

The maich between these two

clubs was stiff with the Pretoria

team eventually taking the lead of

73 games. The scorekeepers were

Mrs. M. Penie and Staff Nurse

The Sundown team thanks Pre-

oria for giving them a hearty

welcome. They also thank the

The Pretoria Hospital Club

players were men: Robert Tshan-

kie (Capt.), Boyce Shongwe.

Tommy Madiba; Women: Miss Eva

Tiny Koza, Miss Beatrice Kalao'e

Miss Madge Penie, Miss Beauty

Tsukudu. Sundown players: Men

P. G. Tyobeka (Capt.), Lento, E.

they were patient.

Langa.

spectators.

home team won by 73 games.

S. Mzizi, during one of the exciting bouts and owing to the extensive heat in the tightly filled hall, handed his coat to one of the fight fans. Mr. Mzizi intended the coat to be forwarded to a friend who was sitting nearby. In this way the coat was lost and could not be traced after the fight. His credentials were found later littered in the street somewhere in the location. Mr. Mzizi is a school teacher by profession and a strong supporter of boxing in the East Rand.

Transvaal-Results

The following are the results of the Second Round of the Transvaal Golf Knock-out Championship:-

Moirane, Phehlu and Davidson, M. Tetwayo beat N. Malunga Women: G. Rampa and Beauty 5—4; M. Nisoseng beat L. Mofo-keng 10—3; S. Malinda beat J. Tloaele 4—3; K. Madlanga beat S. Mnisi 4—3; T. Nkoane beat J. Molebatsi 2-1; E. Thabede beat B. West Rand Cup Ranchool 1 up.

J. Skosana beat J. Sithole 3-2: Finals Now Over P. Matsabo beat T. Mohlala 3-2: 4 E. Sedibe beat J. Mofokeng 4-3; The cup finals of the West Rand 3 M. Tshabalala beat I. Nkosi 6-4; Bantu Lawn Tennis Association

Mathebula beat J. Vilakazi 1 up at lost by 37 games. The Madubula the 19th. N. Mtshali beat P. Tha- Darkies therefore became the cup 13 bede 4-3; P. Marokoane beat R. holders for the first round junior (Continued on page 9)

L. Khathide beat B. Nkuna 7-6; L. Junior Division were played on 59 Tshezi beat R. Ramatlo 3-2; B. February 4, 1951, at the West Rand Mabena beat A. Rakitla 1 up. tennis courts between Madubula Th. Masilo beat B. Ramatlo 4—2; Darkies B and Roodepoort C ir. J. Mnguni beat E. Lwane 1 up; B. the first round. Rooderpoort C Division.

Sporting News on Tennis Players **And Supporters** titles, is competing in the North-ern Eastern Tvf. championships

Grant Khomo, the Tvl. and S.A. now in progress at Benom. Accord-20 Bantu tennis champion, has re-18 sumed duties at the Orlando High 40 School after a well spent vacation of in the Northern Transvaal. He looks fit and ready for the finals of the Alexandra open championships of the Alexandra open championships of the Morthern Transvaal. He and the Alexandra open championships of the Alexandra open championships o in which he, and his partner R. D. go?-Sebataladi. Molefe, will meet Paul Jemaine and L. Agulhas, in the men's

Martin Molefe, holder of the B.M.S.C. "B." division men's ingles title, has joined the staff of the Orlande Vocational Training school as instructor in the taloring department-where he was traind. He hopes to take part in the B.M.S.C. senior division open championships, scheduled to start on Saturday, February 24.

Sam Thoabala, the ball-room dance teacher, and "B" division singles champion of Alexandra, feels that his game has improved sufficiently for him to try his luck in the senior ranks this year. The census of opinion, however, is that he should strive to win the Transvaal "B," division title first.

Brunsby Matshaya, the East Rand champion, and former holder

Printed by the Proprietors, The doubles division, on Saturday, Bantu World (Pty) Ltd., and published by the Bantu News Agency (Pty) Ltd., both of 11 Newclare Road. Industria, Johannesburg.



COLGATE PALMOLIVE PEET, LTD.



P. W. J: Groenewald-LEARN TO SPEAK AFRIKAANS

Based on a vocabulary of 1,000 words. A book that will enable you L. Blackwell and H. J. May—THIS IS SOUTH AFRICA

Covers all aspects of South African life. Fully illustrated.

E. S. Bomback—A GUIDE TO GOOD PHOTOGRAPHY IN SOUTH AFRICA

5/- (by post 5/3)

5/- (by post 5/3)

5/- (by post 5/3)

The liftst photographic manual to be written exclusively about camera feechnique in this country.

HOW AND WHY IT WORKS

12/6 (by post 13/-)

A treasure chest of wonderful inventions and discoveries, amongst them the everyday things in use in the home, office, industry and trans-

DON'T A MANUAL OF MISTAKES

How to do the right thing at the right times. 3/6 (by post 3/9)

Write for our big Free Catalogue

PUBLISHERS BOOKSELLERS STATIONERS.

PIETERMARITZBURG



Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.